The Bantu World, Johannesburg

Saturday, March 3, 1951

PAGE THREE


BUDGET TERMS

FOR THIS ATTRACTIVE SUITE!

Whatever you need, you'll obtain from us on the very easiest monthly payments. Our furniture represents the highest possible value.

£80. 0. 0.

£100. 0. 0.




ES. 0. 0.

Æ3, 15, Ø.


To assist you we are, willing to 'pay railage our end. asbiting the amount to your account. Send For Our Free Illustrated Gatalogue (BW)

at all

2







Mohlomong babaling ba rona ho na le ba bang ba ratang ho rekisetsa metsoalle ea bona le ba ahisaneng le bona Bantu World veke e 'ngoe le c 'ngoe.

Phahello e ntle e neheloa barekisi 'me hape sebaka se setle se ncheloa ba ratang ho eketsa meputso ea bora nakong eo ba seng mosebetsing.

Ngola lebitso le aderese en hao sebakeng sena se ka tlase 'me u romele tsebiso ena kapele-pele.

The Bantu News Agency (Pty) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.

Town and Country d what have

STANDERTON: Mr. H. S. Ngu-, ORLANDO: The funeral of the church choir conductor.

E. W. Belle and C. Makubu, Messrs two sons and daughter. One of the parents at P.F. Rust. Mr. B. G. Hlatshwayo of the Mahamba Secondary School staff passed here on his way to Vrede. During his short sojourn he was' Other Ministers present were

uest of Mr. and Mrs. H. S. Revs. E. M. Ramaila, S. Marots Igubeni.

of Schools, Middelburg Circuit spent some days out here. He was accompanied by Mr. Dan Mkwanazi who is on the staff of the Methodist Transvaal.-"Dlanga"

* UITKYK: Boitshoko Institution dence here recently. The party began its fourth year on January was in honour of their daughter's 30, 1951. A large number of new 21st birthday. Beatrice is on the Electricity has been installed in all Miss W. Mosebi who spent the whole of 1950 doing the kinder-College, Johannesburg has returned to her post at the Uitkyk Primary School

Among the Boitshoko builders ngwe and E. Ngandela have not tsobe, Mr. and Mrs. Mothiba, Mr.

Mr Ben Ntsoe, son of the late Mr and Mrs Ntsoe who died two

eni who, for the last 12 years, late Rev. Solmon Luvhengo, of markably well in many activitie has been a teacher here, has taken up a teaching post in the Middel. burg Circuit. As a teacher here he has been a sports and music mas-ter since his arrival. He also ser-place on Sunday February 4, at trophies. The conductor was Mr.

ved on the following bodies: T.A. T.A. Standerton-Volksrust Branch as Secretary: Advisory Board as as secretary. Advisory Board as secretary and member; Home De-fenders Football Glub as chair-man, secretary and captain; Bantu-Batho Lawn Tennis Club as chair-genergy to the furtherance of the genergy to the furtherance of the furtherance of the genergy to the furtherance of the furtheran man; Standerton African Football Association as secretary: Metho-dist Church as a preacher and church choir conductor. Anniversaries on the reef during

their best. Other staff members of the Jandrell School who have relin-quished their posts are Mesdames F. W. Belle and C. Makuba Massre

G. Mholo and I. Nkomo. Mr. H. M. Langa of the Jandrell School spent his holidays with a course for ministry at Bochabelo and is to be ordained in March

E. Letswalo, F. Sikwane, J.Masipa Messrs. J. H. Labuschagne and J. Mndebele spent the New Cars, lorries, and buses, carry-

Year week-end with friends at ing over five hundred mourners, formed one of the longest proces-Mr. N. S. Ngubeni, Supervisor sions seen in Orlando.

staff of the Middelburg Kalaote, principal of the Klerks-

Mrs. Kalaote gave a tea party at Mr. and Mrs. J. Lekgetho's resi-

students have been admitted staff of the Pretoria hospital. Welcoming the guests who came the buildings of the Institution from all over the Reef, Mr. J. M. The new plant which lights the Lekgetho said that such social school also supplies it with water. gatherings retained and extended friendship. He also gave a brief review of his last visit to the garten course at St Thomas U.S.A. where such gatherings are common. Mr. Lekgetho's humorous speech was warmly

applauded. Among those present from and carpenters at the time of writing Messrs D. Blangwe, J. Bla-Diphoko and R. Fox, Mrs. E. Tso-Cape Town.

yet returned to work. Mrs. A. L. Mothobi went to Randfontein a few days ago to see Mrs Mohohlo her sick A. Vena; from the Pretoria Hos-pital, Mrs. E. J. Matshedisho. Misses M. Kantwana, R. Mase-koameng, L. Mothelesi, M. Sondujazi, G. Dunjwa and M. Ndukwa-

daughter. The Rev. S. H. Paul was at Goedgevonden district Venters dorp, at the end of January to see to the fencing in of the new Jazi, G. Dunjwa and M. Noukwa-na. Mrs. J. Mashopie distributed presents. Mr. D. Motolo was M. C. -M. T. Vuso.

* ALIWAL NORTH: Rev. M. M.


News From Schools RHEUMA Crown Mines: The Fordsburs Methodist School whose head teacher is Mrs. E. M. Piliso did re

through their daily tasks with a song-thanks to De Witt's Pills. Their trouble had been due to poorly functioning kid-

Church choir conductor. Successful farewell functions on his behalf were organised by the Langula Temona Society and by his class. The School Committee and the school as a whole also did their best. Church, and at Sophiatown until Church, and Sophiatown until Church and Sophiatown unt

and Crafts Show that was held at Western Native Township, this school won, 1st prize due to the ligh standard of work. The Girls Section under Mrs. H. Job and Mrs. Kalamashe made articles of

> The school is now faced with twinges. nother Sunday School Anniversary, which will be held during March, and the Music Competition during the first week of May.



the Std. VI examination at Bloemhof the following have assed: Maria Rauko, Glarina Makulane, Class II; Sarah Kuaho, Rosetina Maboe, Frank Thipe dorp Amalgamated School, and Augustine Sebekedi .- Class III.

> The Rev. J. M. Malachi Segola. President of the African Christian Union Church of South Africa, Pretoria, visited Orlando West Johannesburg on January 13 and 14 on church matters. The Church Service was held at the Rev. and Mrs. Mthembu's home. attendance in the Holy Commu the surrounding locations.

Mrs. Elizabeth Mokhema is back n Johannesburg after spending a month's holiday as guest of Mr

* 1 The marriage of Jenea, daughter of Mrs. and late Mr. Moloto and Franz son of the late Mr. and Mrs. Mandli of Pictersburg District took place in the S. Cyprians Church, Pietersburg recently, The ervice was conducted by Rev. A.

Mr. Julius Rambuda and his



neys-maybe that is the cause

Sluggish kidneys can affect

the health of the whole body.

These vital organs have the

never-ending task of expelling

all those waste matters and im-

purities which, if left to settle

in the system, often give rise to

rheumaticky aches, stabs and

Start a course of the worldfamous medicine specially prepared to restore kidneys to health-De Witt's Pills, They go to the root of the trouble and get the maximum results in minimum time, A glance through the tributes that fill our files would convince, you of the efficacy of this family

Get a supply of De Witt's Pills to-day Price 3/6 and 6/6. The large size contains two and a half times the quantity of the smaller size.



MABASOTHO

Hapo re na la diphahlo tsohle tsa basadi le tsa bana



call or write to

CHRISTIAN SCIENCE HEADING ROOM.

grand quality.

Sebataladi





PAGE TWO

● EDENBURG: Re bile le mo- ● PHIRITONA: Matsatsing a fic ne a thusana le motsoalle oa Freistata. E ne e le Seboka sa hae, Rev. J. H. Wesinyane oa ma- basebeletsi bana ba 'Muso oa Khane Wepener. .

holo; ha lalletseng ke masname a hlohonolo. mahlano a nang le metso e supileng le likolobetsong ha kolobe-tsoa bana ha bane. Joale re lokisetsa khoeli-tharo ea Mookameli -Moemeli.

a tswa South Coast go tia ntseng a ho fumanela bana bana tsoang Philippolis. matshidisong a ga Mrs. Grace W. Madilola yo o tlhokafetseng ka Herikgong a tlhola malatsi a mararo, a bolokwa ka di 5.

gagwe kwa gagabo kwa Disaneng moo e leng hae teng. morago ga matshidiso.-Ethel S. Matlatle,

*

• BRAAMFONTEIN: Ka li 3 tsa khoeli ea Hlakubele ho tla be ho kopane choir ea koano ea B.M.C.C. le ea motse-moholo, Fordsburg le e 'ngoe hape ea Ferreirastown e tsotisitse bahahi. Ho tsa Std, VI memileng likereke tsena.

Tlong re eo mamelang meloli, batsamaisi shapang lpiere. Ferreira ena re utoal ba hlile ba e bolela haholo. -S. Koali

× ODENDAALSRUS: Mona mo- leru le oetse sekolo. Holim'a ha

Maoba ka la 14 January sehlo pha sa Tigers F.C. se ne se bapala le mathaka a Vultures F.C. a Hennenman. Mathaka a haeso a shapuoa hampe ke mathaka a Hennenman. -Oa Teng

Asnid



kete oa selallo kerekeng ea A.M. tileng ho ne ho phuthehile Babo-E. Moruti oa rona, A. M. Sebeela leli ba Kereke ea Wesele ba hia-na hang ka ntiha tse fapaneng tsa nya. Motse o ne o ba thabetse ha-

holo 'me o ts'epa hore tsoseletso Oho, re bile le nako e ntle ha- ca bona e tla fetohela bahahi le-

> sona le bahahi ba motse ke se se- a rata Warden moo e leng Princi- le metsoalle ea naha eo. holo hampe bakeng sa mashomemana sebaka sa ho amoheloa ka

thuto ka sekolong se ka thoko. se lablehetsoe mafelong a lemo se Lefika High School se fumane Hona tsatsing leo thaka ea hae fumane mosadi a fodile, a bile a 12 February ke ha ho bolokoa nyalo lo lo monate fa gare ga se lablehetsoe mafelong a lemo se Lefika High School se fumane nona tsatsing teo thaka ea nae feile ke Mosuoetsana Hilda Mole- Mistress tse peli tse ncha e mong mona ea papali tsa futubolo li ne ne nkile leeto. Mohla ba kopanang Ethel o fetetse boikgutsong jwa me ea nketseng ho la Mangaung, o se a kene mosebetsing oa ho ruta li futubetsoe ke baeti ba Vereeni- nae tlung ea gagoe a leka go lebo- motseng ona oa Moemaneng.

tsoang ho qetela lithuto tsa hae na o chenchetsoe sekolong sa Bo- nyana e seng e ile ea supa bohomane Moroka Institution sele- lata, bakeng sa hae ho kene Mo- loanyane ba eona Freistateng ena mong se fetileng. Motse o mo suoe E. Mohatlane. lakaletsa lehiohonolo mosebe-

loe bakeng sa Domestic Science. Bana ba rutoa ho pheha lijo ka Lihlahlobo tsa hae mona li sa mefuta ea tsona, Paballo ea bana, phepo le kholiso ea bana. Re sekolo sa African Mission se sebona sekolo sena se tla thusa belitse hantle haholo joale ka selemo se fetileng; holim'a bana 39 ho fetile ba 35. Ba tsebang har'a banana mesebetsing ea matsoho. Bashanyana ka nako ea mosebebahahi ba se ba bua ka ho re Phiritona e se e fetohile "Unitsi e meng ea matsoho.

Ka sekolong se phahameng teng,

tsing oa hae.

versity" ea Std. VI.

* tseng o rona re bona ho chesa ha sekolo se ne se sebelitse hantle MORAPYANE: Ngwaga o mo-letsatsi feela, 'me pula e hana ho ka tsela e tsotehang lemong tse fsa o thomile, me bana le matiche-morali, Mohl. le Mof. W. M. Kgwana mona motseng oa Marobe. Re etileng, lemo sena teng ho fetile re ba sa le mo lethabong. Fela re bona le methaka ea papali ea Fu- bana ba 3 holim'a palo ea bana mo sellong. Tlala e kgolo, pula tubolo e se e butse papali ca ho þa 14. Tsietsi ka'nete! Ho ba ru- ga eteng. Ba o Modimo a ba tsepelli re re: "Ha e siec ka menla, reng matsatsing a na, ke bo Mrs. kile ba bonoa mona motseng. Barutoana ba hae mona ba Tseke Molai, le ngwana wa Be-tsoang ka mathoko likolong tse thuel Moeketsi, le ba bangoe; re molo ea hae koano hae.

phahameng eka teng lehlohonolo ila le ba hlokofadi. le bile teng. Bongata bo sebelitse hantle ebile bo se bo fumane mo- bolela ga Mmamelodi kwa Lady- Mof. E. P. Lebone. sebetsi mathoko seterekeng sona selbourne kopanong ya morafe wa sena, Har'a bona ke bolela Bengh. Bakgatla, Teng ba kopane ga Mr. V. Radebe, J. M. Leseka, J. L. Dooka. Tau, A. Radebe le Baroetsana

Dithuto monu ntse dile byalo ka • ALEXANDRA: Motse oa Alexa-M. M. Mantoro, S. T. Matshego, mehla, e santse e namela mooka. ndra Township o boga ketsagalo e Fela di kamora tse nne le seripa kgolo ga Mookamedi oa Mohl. Carrington Nthakha eo e tsa Nain difedile, di tla bulwa ge Christian Church, Rev. Edward E. stata e Boroa o sa nketse phomolo go kgonega ngwaga ona. leng Toloko e a 'masetarata Freikoano hae, eena 'moho le mofu-

nang kgomo seatla potleng." Mr. O. W. Spruyt, Mohlahlobi, ea Gouteng ba mametse thuto e Mamabolo oa sekolo se phaha- Mr. Van Wyk, organiser Arts and Morero oa konana

• QOA-QOA. Qoa-Qoa re e bona ta matichere matsatsi a mararo. Bro. Charles Molepo a thoma motsoela pele kajeno re bona mor'a. Thuto ya bona e ne e le e pila sebetsi ka go bega Mookamedi. A oloi le Bathene ba tsamaea ka ruri.-F. M. Schoole.

'Kalamazoo''.e ncha e ts'oanang e "New Look" ea Kama Twala makoloi ana a li-bus a isa bathe O HEILBRON: Ka Sontaha sa la "Railway" go lokisetsa sechaba Harrismith tsatsi le long le le long 18 Hlakola ho bile le morero o setimelai

TSA FREISTATA LE TRANSVAAL

bongata ba batho bo se bo palama moholohali lapeng la Ntate Le- Bro. Ekabode Motepe, mongoe Thabantso ho ea Gaudeng kapa ngane, e le ha ho ne ho amoheloa oa banna ba sepelang le Kgosi ea Tshoane, ba fumana segole sa mo- Dikabelo tsa kereke tsa dira

The Bantu World, Johannesburg Saturday, March 3, 1951

• MAFIKENG: Ethel S. Matlatle ea sekolo e ts'oaneloa ke liteboho Mr. M. Ntaï se fumane Mistress e S. Leseka, Z. Nkitseng, Mohl. le moruti mongoe go sala a mo dire-tsa bahahi ka maqheka ao e a e- mocha le mosuoe e mocha ea Mof. J. G. Mocoancoeng, Mohl. le la ditaelo. Morago ga sebakanyana Mof. Z. S. Dikoebe, Mof. D. Seroto, monna enoa a fihla Moria, a bolela

noo e leng hae teng. "Domestic Science" enoa o tsoa ging le ba Nigel. Oho, thaka ea gela phodiso ka chelete. A kgotha-Sebakeng sa hae ho kene mo Bloemfontein ke Miss Silga Pule hae mona e tummeng haholo ka dioa gore phodiso ea Modimo ga e roetsana S. T. Matshego ea Mosuce Peete Mopeli oa sekolo se-lebitso la All Blacks, eo hangata- pateloe.

e leboea, ea hla ea se ke ea siela Liclassroom tse tharo li hahi- baeti letho ho hang. Ba ne ba tuka hoo le lekala

ileng la fiela ba Vereeniging hampenyana. Le joale ho ts'oanetse kamoo re utloang bohloho-putsoa ba bolela hore e sa le e le Phiritona e ntse e sa ipehe ka mosing.

Mohl. J. M. Nthakha o tsoa fihla tsi ha rutoa "Temo" le mesebe- hae mona maoba ka mor'a ho ba sieo ha nakonyana e teletsana a Mohlomi Molibeli, lebisitse Lesotho le Gauteng, O tla a bolela phomolo e monate eo a bileng le eona.

Moruti le Mofumahali S. E. Mogorosi ba Kroonstad le bona ba Isabel Mmamoshidi Mametse, Mohl. Patrick Nqai, ea sebetsang

Moroetsana R. Maseko oa mane Mr. F. M. Schoole o kile a kga- Bethlehem ke moeti ha ngoan'abo

- "MOFALIMELI".

*

Zion Lekganyane a tlile mo Gouteng go Ke tseo Bakgatla itokiseng, botsa sechaba sa Bantsho evangedi Rantobeng a re! "Motho wa se. e kgethoa. Sontaga ea February 11 sechaba sa Kereke ena ba metse

Mamabolo oa sekolo se plante Mr. van Wyk, organiac r. Ngubo, Morero oa kopano e ne je gote meng sa Orlando e kile ea e-bs Crafts, Mrs Van Wyk, Mr. Ngubo, ba Sione ba amogela ditebogo tse moeti ha Moruti le Mof, Poho.- Supervisor Arts and Crafts, Mr. di tsoang go Mong, oa bona bakeng Sh. Mongalo le R. Mogorosi di sa mpho — ba mo reketse moto-Supervisors ba ne ba le fano ka kara o mogolo wa "Cardillac" o modiro wa Arts and Crafts, ba ru- fetang oa pele ka bogolo le bontle. etsa kisiso gore ka "Good Friday" dichaba di gopole Thaba Sione ka

bontsi; go diriloe thulaganyo le ba

ea Monotsa Higher li ba ne ba tlile hotsoa Transvaal A re koa Pretoria fa gaufi ba bile- shi ea Sione ea mo rapella; byale a ruta Warden moo e leng Princi-pal ea sekolo se seholo sa Bantu holo hampe bakeng sa mashome-shome a bana ba sitoang ho tu-mana sebaka sa ho amoheloa ka sekolong Leha ho le joalo, Komiti Mr. M. Niaj se fumane Mistress 6 S. Lesika 7. Nititase fumane Mistress 6. Nite koa Pretona la gaun da bhe-shi ea Sione ea mo rapella; byale difsoe mosadi oa Lekgoa a loetse difsoe difsoe difsoe loetse difsoe difsoe difsoe difsoe loetse difsoe difsoe difsoe difsoe loetse difsoe difsoe difsoe loetse difsoe difsoe difsoe difsoe loetse difsoe difsoe

Sekolo se Phahameng sa John le Mof, M. Radebe, 'moho le moro- ga a ba batla. Taba ea mohlolo ba • MAMALAESHA: Maoba ka li Kafa Nooitgedacht re jele lo-

Mo kgobokanong e kgolo ena, Rev. Edward a leboga sechaba ka mpho ea koloi mme a bua mantsoe a. "Kereke ena e rometsoe ke Modimo lefatsheng, ga go selo le motho ea ka e amang pele. Batho ba eona ba tshoane. latihe go ja metsokoe, go ikalafa katsang. ka ditlhare, go noa bojaloa le go tiogela sebe sohle. Batho ba

ga ba rapelloa ba kgone go fola. re ne re na le Mookami wa Metho-Batho ba diphuthego ba utloane dist Church mono, ebong Rev. J. ba Maseru, ba tioane le baruti gore Modimo Thapelo.

O ba fe maatla. Baporofeta ba Moruti a ruta thata mo go Maitise mo ba raeding." A tetsa thaio 7 kaga phetogo ya Morena ithuto ka go bala Psa. 102: 12-22. mo thabeng. Gwa kolobediwa bana Pele selemo se fetileng se fela, ba le 8, mme gua amogelwa bago-Mookamedi Edward'o rile a işitse di ba le 2. Selalelo sa Morena sa Lentsoe la Modimo River Side, amogelwa ke ba le 51.

- Mokgatihegi.

Mono re bona pula fa le le fa fa le, fela e tla ka dikgadima. Jaanong leru ebile le bolaile kgomo yo o rra-Makoloka.

Re kile ra lebela Mr. Frank Molefi wa Newtown mono gae. a palame moutokara o mosha.

LONYALO

gaketse Mr. Moses Mutluane, rra-O ne a se a holile haholo ho mophato oa habo o no so o nyolo-hetse hae. O ile a kula letsatsi fee-la, 'me ka mokhoa o joalo bana ha sitaa ho tha

mpiring ea sechaba.

ne Maseru ka li 24 tsa March ho

Ke moo molamu o ilo khaoha. Tlong bahlankana, tlong baroetshoanetse go ipolela dibe gore • MAREETSANE: Ka la 18.2 51, tsana re eo shebang bana ba "Lekoa" ha ba teane le bahlankana

bona.-J. Molafu



ba sitoa ho tla.

E kile ea ba Lepolesa la mo-tse ka lilemo tse ngata, 'me a mosa ho nkenyetsa tajana ena pants'oa teng ke ha hola.

*

pele. Batho ba cona ba tshoane. Phupu e ne ta tshoane. Ea tsebisa bonie ba ka ratang tse go tshaba Modimo le go hlone Rev. P. E. Maleeme oa A.M.E. Ea pha melao ea Modimo. Batho ba ileng a bua ke Monghali A. Lejake, Happy Hearts Football Club, ma-Phupu e ile ea tsamaisoa ke latihe go ja metsokoe, go ikala- 'me a bolela tseo ba kileng ba li fa ka ditihare, go noa bojaloa le etsa tse molemo ho batho mona. go tiogela sebe sohie. Batho ba Batho ba ne ba le bangata bo-ma-letsatsi leo. 'Mamalaesha. letsatsi leo.

*

le baruti gore Modimo O ba S. Molope, a patilwe ke Mrs Katie Li sa tsebaneng li oelane. Haukgone go fola. Batho ba diphugo More, ene a tsile ka tsa basadi ba finyane le tla ba bona mabitso a





Important notice to our readers

Each week many of our readers are disappointed because their news has been squeezed out. For this reason we are striving hard to bring the day nearer when the Bantu World will be published twice a week.

To reach this goal we need the help of every reader. First, please make it your business to introduce The Bantu World to one new reader each week. Secondly, please write to us to say whether you will yourself support two issues of our national newspaper each week.

Please act now.

Government procla-mations and notices of the Native Affairs the SATURDAY,

BANTU

NATIONAL BANTU NEWSPAPER MARCH 3, 1951

'SJAMBOK' WRITES A LETTER

The reason why every week readers **OF THE WEEK** are described because their news **OF THE WEEK** by anearth. The Bantu World the African paper in South Africa with a branch of readers. For one's news to appear in this paper is to know that it has reached the farthest corner of our land. I even know an Ameri-due of the state of the sta

Teachers should see to it that there is no African school where there is no copy of this paper for pupils to read. In large schools two or three copies might even be taken. Each teacher should subscribe. It is not cricket to have one person subscribe to the paper and the rest to read it free of charge. The unmber of picople, particularly the so-called educated, who suck their fellows' blood is shocking.

Suck their reliews' blood is shocking. I know a teacher at one centre who is an agent of The Bantu World, All who obtain the paper every week are men of very little learning and earn-ing. Around them is a cloud of educated people who are unwilling to pay a tickey a week, but who avidly pounce upon the paper and do not dream even of sharing the expense of the paper. I wish to congratulate the proprietors of The Bantu World on their giving this journal a "new look." By the way, we have here acted to

giving this journal a "new look." By the way we have been asked to say whether we shall support two issues of The Bantu World. I wish to state most emphatically and enthusias-tically that I am prepared to support two issues of it each week. I go further and suggest that you produce the two issues as soon as possible. With two issues it should be possible not only to publish more news but to introduce fresh features which will draw even more readers. Long live The Bantu World. Grow from strength to strength and from size to size. Be a larger sun with brighter rays to enlighten an even larger family of sons and daughters of Africa. —"Sjambok."



Registered at the G.F.O. as a Newspaper

FUTURE OF COMMONW'LTH

WIDE DISCUSSIONS IN MANY PARTS OF THE COMMONWEALTH HAVE RESULTED FROM THE VIEWS EXPRESSED BY THE PRIME MINISTER, DR. D. F. MALAN, IN AN INTER-VIEW LAST FRIDAY ON THE DEVELOPMENT OF COLONIES TO DOMINION STATUS.

Dr. Malan in particular referred in the hope that the Common-Britain on her colonial policy in the recent Gold Coast elections wealth would continue to provide Africa.

where 90 per cent. of the that kind of group in the world in The paper said that it was a electorate was illiterate. The result of these elections was an over-whelming vote in favour of the Convention Peoples' Party which Dr. Malan, said, that to basic Migeria's leading newspaper the Daily Time

the Daily Times says that the partners with the great dominions Gold Coast elections will act as with the same voting power and authority to decide the policy of a torch to the Negro race every- the Commonwealth, but in conditions of today it was dangerously

determination which members of the Commonwealth now enjoy. The East African Standard in The British Government through Nairobi comments that South says that Dr. Malan's words de-Africa and Rhodesia had every serve "dispassionate consideraright to make representation to tion."

Talks are due to begin soon in Father M Cole-London on the closer union of the two Rhodesias and Nyasaland. Rhodesian comment is that Dr. TB Association Malan has drawn a distinction beof Alexandra tween the good principle of demo-Township, recracy and what he regards as its wrong application on the Gold Coast with a largely illiterate ceiving a cheque for £400 from Mr. T. H. Frith, manager of the Transport Corporation, at Alexandra Township. The money which will be used for a cottage to accommodate four people in the proposed tuber-culosis settle-ment in the t.wnship, was raised at a fete through the efforts of the works staff of the corpora-tion, tion





"It is not sufficient to speak of the bravery, the fortitude and courage of those beave patriots demonstration

PROBLEMS

TOP: from left to right are Mr. K. D. Morgan, Johannesburg Native Commissioner and Chairman of the Mendi Scholarship Fund; Rev. H. G. Mpitso, Secretary-General of the Fund; Clir. C. Beckett, Mayor of Johannesburg; Dr. J. S. Moroka and Ds. Reyneke, MIDDLE: A section of the huge crowd attending the Mendi Service held at the Bantu Sports Club grounds, Johannesburg, last Sunday afternoon. BOTTOM: Mr. Makhema, conductor of Sophiatown D.R.C. Choir, receives a Mendi trophy from Ds. Reyneke.

one year's free subscription to the Bantu World. WHAT YOU HAVE TO DO (1) Make your drawing from § charcoal. from the following:-(a) Where I live; (b) Washing Day; (e) A Tribal Dance: (f) A Design For A Wall;

1).

30

(3) Do not fold your picture if you can help it.

% picture.

(5) Post your pictures to:-"Children's Competition,"

Bantu World, P.O. Box 6663,

JOHANNESBURG.

(6) The Competition is open to all African children under the age of 16.

(7) The closing date is April 2 30, 1951.

(8) No correspondence whatsoever can be entered into in ? connection with this compelition. The decision of the Judges, who will themselves be artists, is final.

(9) Children of employees of the Bantu World are not eligible to enter this com-

116,000 ior

housing

Mendi sympathisers are asked for practical |Beckett, City Mayor, said that what those Africans did 34 years ago was given in a message 2,000 § petition. of the Mendi all showhei if this were to be the only pesture we years back: "Greater love than this semantic concerns would snake to their memory, we no man has shown in laying down would be mocking, declared "Dr. als life as program ple." In has J. S. Moroka, President-General of laid their lives for their friends

the African National Congress, "everyone of us is their friend" the speaking at the 34th anniversary mayor said.

service of the Mendi disaster. The commemoration service which was held at the Bantu Sports Club grounds, Johannesburg, on Sunday

The mayor said the best way

Volksrust Town Council has to make their name live would raised a £16,000 loan for location be to give practical illustration housing purposes. This announceby donations. ment was made last week-end by frew vast crowds, while "We want to contribute as much Mr. Heitz, a member of the Govon parade there were units of the as possible to enable African child- ernment Commission on Native callway police, South African ren to develop in education, to en- Locations, at a meeting with the police, nursing personnel of the courage African culture and local Advisory Board. Loans are voluntary aid detachment. St. literature, as well as to develop advanced to residents who want John Ambulance and African social and medical services among .o build their own homes under them," he added. municipal supervision.

any material you like-paint, crayon, pencil, pen and ink, or (2) Choose your subject (c) A Picture Of My Friend (head and shoulders); (d) Sunday Afternoon In A Township Or Village;

(g) An Atrican Legend.

BEST

\$

. IF you can draw, this will a

interest you! The Editor of

the Bantu World wants to see

drawings from children all

over the country. He is

offering big prizes for the best

1st Prize ... a, brand new

10 Prizes of 10s. 25 Prizes of

bicycle y

£3. 0. 0.

£1. 0. 0. 3

A drawing

competition

drawings sent in.

2nd Prize

3rd Prize

for children

Here are the prizes:-

DRESSED

MEN WEAR

(4) Write your name, age and address on the back of the

The Governor of the Gold Coast, Sir Charles Arden Clarke, has announced to the new Parliament that he had given six portfolios to the C.P.P. which thus has a majority in the Cabinet Executive Council. The C.P.P. had demanded all

electorate.

Dr. Malan said that to begin

with, the Nkrumah Party wanted

nothing less than sovereign inde-

pendence and the right of self-determination which members of the Commonwealth now enjoy.

their Colonial Secretary had in ad-vance already cordially conceded

eight Native seats in the Cabinet of eleven

At the first meeting of the new Parliament, Sir Charles Arden Clarke, had advised members of the great responsibility resting upon them in that their sense statesmanship would be watched all over the world.

Answering questions at a Press Conference in Johannesburg, on Monday Mr. Patrick Gordon Walker, British Secretary of State for Commonwealth Relations, said that British policy for the de-velopment of colonies towards City Council of Johannesburg and self-government was nothing new.

He thought it most desirable that these nations should have the friendliest possible relations older nations."

colonial Policy. There was a difference, but it could be talked over.

One could not foresee all the developments, said Mr. Gordon Walker, but one could go forward

ADVISORY BOARDS A special meeting of the Nonthe Advisory Boards was held last

Wednesday. Among matters discussed were with the Western nations. He trading and church sites in Pimdescribed the Commonwealth as "the only good bridge in the at hus stars in Moroka: additional world between them and the at bus stops in Moroka; additional shops in Eastern Native Township;

He did not think that there was necessarily a conflict between Brî-tain and the Union over African

Replying to the discussion on trading and church sites at Pimville, the chairman of the Non-

URBAN AREAS ACT BILL

Dr. W. W. M. Eiselen, Secretary for Native Affairs, has sent a telegram to the Location Advisory Boards' Congress of South Africa, asking for a memorandum the Boards' Congress has prepared in connection with the Bill to Amend the Natives (Urban Areas) Consolidation Act of 1945 coming up at this session of Parliament.

Dr. Eiselen's telegram is in reply to a letter which the Boards' comprehensive memorandum prepared by a select committee was sent by airmail to Cape Town on Monday.

ACCIDENT AND ASSAULT CASES

The following casualties are report ed from Baragwanath Hospital: Joseph

FRICA

22 PER ST

AN

B2

THIS WEEK Mishiy, of c/o Pretoria Portland Cement (stab wound in the chest); town); Steven Tshotsho (penetrating Ganele (assaulted in Newclare); Emily John Nkomo, of Louisa Street, Doorn- stab wound in chest at Sophiatown); Makoko (stabbed in Homestead Park) fontein (injuries to head in an assault); Angelinah Motsoene (motor-car acci- John Modibe (accident at Sophiatown) Simon Lepele, of 7263 Z Moroka (stab wound in back); Stephen Moongose, of 215 Orlando Shelters (injury to left

temporary measure; the whole dorp); Betty Dube (stabbed at matter is still under consideration. Albertynsville)! Jim Mashapa (assault-

215 Orlando Shelters (injury to left arm in an assault). Armstrong Man-gxola. of 69 Wenmer Men's Hostel (injuries to head and body in an assault). The following were reported by the Coronation Hospital-Hendrik Letsats, of Sophiatown (internal injuries, knocked down by bus in Sophiatown-died 23-2-51); Akuso Nyoni (fractured Tbs at Croesus); Dan Julius and Esther Julius (Daraffin poisoning at Western Native Township); Daniel Gxeba (stabbed in chest at Sophiawas necessary that those in charge of housing should give transport a first consideration when planning. Spokesmen of the W.N. Town ship board pointed out the difficulties in their areas brought flux control measures.

WITH NEAC On the matter of fruit and vegetable markets at bus stops in European Affairs Committee, Moroka and Jabavu, the board said who presided over the meeting, that in these townships at present, pointed out that nothing could people who sell vegetables and be done as Pimville will in fruits and those who sell foodstuffs in the townships are often subjected to police raids but what

> the same commodities without any molestation from the police.

The soil conservation expert, Mr. C. J. J. van Rensburg, said that the Natives, through no fault of their own,

occupied far too much of the country's water-sheds, and through ignorance Indians trading in the townships. and neglect of proper farming methods Replying, the chairman said and overcrowding, were contributing to the general impoverishment of that vacant stands are available the soil. The Betterment schemes in in those areas for anyone wishing the Transkei of the Native Affairs De- to erect shops. The same reply partment seemed to be running on the was given to the discussion onright lines. But it was too early to say additional shops in Eastern Native that they would be successful, as soil erosion in that region was so serious Township. that it might take years before any Another matter that was debated at length was that of the

need for partitions in the houses at Klipspruit township (White City, Jabavu). The chairman said

Scouts. Dr. Moroka made an appeal

for support to the Mendi Memorial Scholarship Fund: "All of us, white and black, who comprehend the urgency of this effort should show our appreciacome towards the Mendi fund." fforded all the opportunity to denonstrate in a practical way reverence for the memory of the Mendi heroes.

"Only 30 per cent. of our school-going child population are in school. The vast majority, therefore, roam our villages and townships; they are adding daily to the stratum of society which is the bane of our national life," Dr. Moroka said. "They are of no earthly use to themselves; they are an unnecessary burden on the state and, in their youth and in their adulthood, these people disturb our peace and fill up state prisons, In a long debate on this topic

the board endeavoured to show "The education of our people is the unfairness of Europeans and as valuable to the African as it was to other people. The Africans, like other people, aspire to the highest lights of education and, if and when they get the opportunity to e educated, they grasp it with placrity and use their education other people-for the advancement of their own people."

The fund, he added, should be the pivot of all African educational funds. It should neither be denominational, political or tribal; but should always remain, as it now is, a central factor in the Africans' national in reply that those houses were a life, a unifying factor cementing Africans along one path towards one idal and that nationhood which knows no tribalism.

On the railway line to Jabavu Ds. J. Revneke of the Groot Mr. P. Lengene quoted figures of Kerk, Pretoria, paid a tribute to people who have lost their jobs the Mendi disaster heroes. He through coming late because of based his address on four points: insufficient transport. He said patience with the help of the 1,000 people have to walk every Lord; hard work; right living and day to the station for their trains and emphasised that it

Ds. Reyneke said that the African should take every opportunity in self-education, for education and learning would save them. He pointed out the importance of national pride.

Paying homage on behalf of the uropean citizens of Johannesabout by the enforcement of inburg, His Worship, Cllr. C.


O ELECT A.N.C. LEADER

The Alexandra branch of the African National Congress held a public meeting last Sunday and Mr. J. Ntwesi, the chairman, told the tion of the need by each one of gathering that he was appointed by Congress Nationalists to us contributing one day's in. organise members of Congress in Transvaal to attend a general meeting to be held at Springs on March 31, when they will be asked fund, Dr. Moroka said, to nominate and elect a provincial leader as they had none up to now.



future be rebuilt to make it appear like other townships, was surprising was to find European and Indian vendors selling

AIR





Would YOU like to hold a University Degree?

(OR MATRIC OR J. C., OR EVEN STD VI).

THIS IS POSSIBLE (AT SLIGHT COST) THANKS TO THE

STAL TUITION

Bantu Peoples College, 431, Vermeulen Street, Preteria.

Drink Bournville Cocoa in the morning for breakfast - that gives you energy and strength for work. At the end of the day's work when you have used up your energy and feel tired, another cup of Bournville Cocoa sustains and invigorates you. "Cocoa is a real food," says an important Medical Journal. And you can afford to drink it twice a day. Bournville Cocoa costs only 1/6 for half a pound-enough for 56 cups 1

as high as B.A. and Higher.

THE OPEN

ROAD OF



AFRICAN

EDUCATION

The Bantu World, Johannesburg

Izintombi azisabuthwa, izinsizwa zingumhlambi kazalusile, u- singasesabi lutho. Zulu ubuthwa abefundisi kuphela emasontweni. OTshaka, Dingane nangomuso. Cetshwayo, Dinuzulu no Solomon bafelani abalanga bakha uZulu?

UKhongresi uxabene eNatal ngabaholi bazobalekelaphi abaptu? IS.O.Z. ibalindele, abantu uma bedaniswa uKhongresi, kodwa u Khongresi ngunina wesizwe.

Zakhe Zulu ngalemihlangano vomibili,

UZULU YISILIMA

Kusho izizwe esezicabanga uku ba sezaphucuka njengabelungu, e sezafunda ubuqili nokucikoza nge-nkulumo. Yebo yena uZulu uyehluleka ukuqamba amanga. Uvela alivume icala nje seliphambi kwakhe aze imbala ayokhipha nokungabuzwanga. Uyefana ne Shangane lapho. Yivo levonto umXhosa angam

thembi ngayo uZulu. Alikho kahle ishuwa, yigwala lokuzalwa emangeni, yiKristo leginiso elingadi ngwa muntu kulesikhathi sanamuhla.

Vuka Zulu ubenjengo "ndiva

You can start on this ROAD wherever you may be. You can continue on this ROAD to wherever you wish to be. The B.P.C. will pick you up, as low as Std III. The B.P.C. will help you on, Bantu People's College Mr. Kilana was unhappy He felt shaky and uncertain. Though he wasn't ill, he didn't feel really well either. His brain seemed to be tired and slow. He was silent in con understand jokes. Women did not like him.

"a new man"!

Saturday, March 3, 1951

DANIBE UZULU UGOBA

IZINHLANYA Ngineqiniso lobuhlanyana obe- Ngaphansi kuka I.C.U. ngo 1949. nziwa abantu bezenza amaRashiya UChampion wayeyibhubesi, uKanezigcwelegewele ezibulala abantu dalie eyiZulu lizisa. Kwakunyaka-

Mhleli, Sidingani isizwe sakwa kuphelisa. Amalayidana angama yase ningizimu uZulu ka Malande-Zulu namuhla? Yinye kuphela. U- Pietersburg ayekhathaza abuphe- la yayibubulile ilizwe lazimisela. kuqina ngasezinhlanganweni eza- za labalinye ubugcwelegcwele Kwasangana amakhanda kuma S.O.Z. (amaDodana namaDodakazi akwa Zulu). Ukuyiphi inhlanganc wena mfowethu nodadewethu, uli-ndeni, ukhonze ngani esizweni sakini? UTshaka wavevonibhokoda msebenzi waphela nya kuze kube Dingane, Cetshwayo nabanye?

Wayaphi uZulu we I.C.U. khumbula amandla ka Zulu.

bungaphela ngalangalinye uma u- za izwe nongakwazi ukukhuluma Zulu wamabhilidi enganikwa uku- isilungu eyazi iSiyu. Ingonyama kazi kaMnz. F. Ngema wodumo

kha isizwe njengo Khongresi ne mhla wathi uZulu "dayi dayi." Ba- Bhunu kungathi liyafa izwe, kanti

ngomkhonto ningasazibuthi na-kwenye inhlangano. namuhla. Phinde ukubone okudo-msa amakepisana etennis kugwa-Kungathi bayakhala nje abaphans vuma ezitaladini. Sesiya kahle e bafun ukukhunjulwa. Siyavuma masontweni namakhosikazi ethu Kungathi bafun' igazi-siyavuma Liyobuya ngokubeka amakhosi e Danki Zulu omuhle ungadinws sizwe phambili-siyavuma Zulu!

Kulezingane zakho ezigaqayo phatha ilable livutha umlilo we "Bible." Bafuna iqiniso loDaba no-

ma inkani nje vebhizinisi ebuso-ntweni ? Nakhuke Sons of men konje vini lokho Bafundi ? Ningakuthiwa bozalwa ubani enobani ephi? Noah yini leyo? "H.H." cokozi isiXhosa nepropaganda hy-pocricy yabelungu. Phendulani hoani ncane no Mnz. C. Danibe lena ko "Heaven and Hell" akukho lapha emhlabeni? Peter (Cape Rock) ngento umntu ayaziyo hhayi nge-ngwa bethi umuntu ashayele imo-Scripture ukubhayiza nge propato engedilaviva. bayazi yini lokho kuchazani?

Isibomvu inhlabathi ngubani ? Ear-cut (ukuklakla), circumei-Kuhle bachaze lokhu kuqala uku sion (ukusoka) savagery barbathi kuchazani manxa kunje no rism customs UNkulunkulu owa-25-12-1950? Lamabala manxa e sho lokho ukuthi akwenziwe emi eklele kanje athini axoxa nda Galilee, Egypt, Canaan? Isisusa

bani? A.C; A.M.; A.U.C.; D.O.M. kuyini esiliseni nesifazane kuba-D.V.; M.S.; P.P.D.; O.O.? Izwi la-fiki? Bamba imichilo ke Mhleli bantu elika Nkulunkulu. Basaphi- manje bazogxuma balwe nami ku kelele nokuthi "Thixo" ngenkani phele nobutaputapu. Ngoba iqiniso vezahluko nama vesivesi sengathi namanga selokhu kwadabuka um-"Bible" insangu nesigomfane? hlaba nakhona endikimbeni ye Ayibhenywa belu. Umlotha emlo-theni; uthuli othulini yini lokho? mibuzo eminingi njengale yom-

Nodi ne Eden ne Noah's apple Afrika namhlanje ku 1951.

ONESICELO KUBAFUNDI

Mhleli, kwelakho lomhla ka 13-1-51 ngithe ngiyalifunda amehlo ahlangana nomfanekiso ochazwe ngezansi ngokuthi ungowenkosi-Iwamabhasi, abamuziwabo use Sophiatown eGoli.

Kimina-ke kubeyinhlanhla lokho ukuthola igama lokaMadlokova onjengalo.

Ngivacela-ke bafundi be Bantu-World ningisize ngekheli eliphelele lowo ongangisiza aze agondise kimina nggo ngoba nginesifiso sokukhuluma naye nokumazi okaMadlokovu. Naloke ikheli lami negama: T. M. Ngema, Room 156 East Comp., C.M.R., Maraisburg.

Zama kanje: Bantu Bus Service -C. Danibe, Johannesburg. Moroka Township, Johannesburg.

> Maisella ezalwa uGogo uka Ma sondo, Ladysmith, Galibasi eKalabas, Nhlanhleni (Trustee) nase Mbabane, Abehlukane no Mnz. M ganda yenzwa bethi kuzolimaza zonke iziwula osiduma nandwendwe. Nalesizukulwane sesinabo abapolofiti (Prophets) incwadi isa fundelwani bekhonje? Akusezona lezi nsuku zokudukisa um-Africar eSouth Africa.

-W. B. Mkasibe, Nodlulazihlinzwa

DISCOVERY WHY LOOK OLD


If your hair is Grey Faded or Dull. Buy a trial size of the FAMOUS COQUINE RAPID HAIR DYE and your hair shall be transformed into a peautiful Glossy Black Permanently, GUARANTEED, IF NOT YOUR MONEY REFUNDED TRIAL SIZE FOR HOME USE: 4/6 with full ins ructions, French Hairdressing Samons Ltd. 68 President St. JHB. or P.J. Box

WAKE UP YOUR LIVER BILE

Without Calomel-And Jump Out of Bed in the Morning Rarin' to Go. Your digestive tract should receive about 2 pints of bile juice from the liver every day. If this bile is not flowing freely—then your food may not digest. It may just decay in the digestive tract. Then gas bloats up your stomach. You get constipated —you feel rotten, look rotten. It takes those mild, gentle yet wonderfully effective Carter's Little Liver Pills to get those 2 pints of bil flowing freely to make you feel yourself again. Get a package today. Ask for Carter's Little Liver Pills at any chemist. Bed in the Morning Rarin' to Go

Uma imidlalo yethu ingabanje onke yobe inqubeko nempucuko sifikile. Phakathi kwabebekhona saphawula abaNumz. D. Zikode.





The richest man

could not buy a

in the world

STRONGER

FAMOUS

BICYCLE

B.S.A. Repressi

O mong

o mocha

mose

eid Ratcliffe & Co. Ltd.

O. Box 797, Cape Town

P.O. Box 3223. Johannesburg

P.O. Bos 72,

B.S.A. CYCLES

ENGLAND

Durban

LTD.

machine than the

U ka ba le ts'epo ca mosebetsi o U motle ka li-dae tsa DY-O-LA. Li bonolo haholo ho sebelisoa ho fetoleng 'mala kapele metsing a batang. Ho na le mebala e metle e mengata co u ka khethang ho cona ! Qala hona kajeno . . . etsa hore liaparo tsa hao tsa khale li shebehe hape e le tse ncha. Hopola chelete eo u tla e bolokang !

Boloka ka LI-DAE TSA



Write to: THE PRINCIPAL (MR. G.H. WILSENACH M.A.)

10 DAYS LATER: Mr. Kilana is like He has been taking VIRATA for 10 days. Now look at him ! His

Wamuhle Umdialo Phakathi komuzi wase Sophiaown eGoli kade kunomdlalo onesigqi esikhulu womculo ehholweni yesonto lase African Congrega-

Leligembu eselizenzele isasasa e-Goli liphansi komfo ka J. J. noma eke wehlelwa yingozi ye-



Likete-kete tsa batha ke khale li sebelisa ZAM-BUK, hoba ba tseba hore ke setlole se marla ho feta tsohle tsa letlalo.

tional Methodist Church eMillar moto waqhuga ephambi kwekwaya yiqembu labaculi, abaqanduli oku. Abebuthene amakwaya ngaloluthiwa ama liodians ase Martin. suku .engabalwa. Afike kwaze kwasa, Bekungawenzi nhlobo nge-

khona axubile amantombozana na-Ndlovu umphathi wabo okuthe bafana kanye namanye awamagola odwa. Ibilapho iJeppe Walkers ebulale ngesineke njalo nje nomculo omtoti ngokunakekela; ne

Lucky Stars ka mfo omfishane ka Mtonjeni u I. yena.

apha, bekuwumdlalo onesizotha othando lokulalela kubabukeli Bezingekho nezindlavini esezabuala imidialo yanamuhla. Ikakhulu zindaweni zamalokishi lapho kuhuzwa khona izi hahaha.

zinhlobo intsha iphelele. Beku-

Into esingathi ibiyingqayizivele

Sofava 6888 JHB.



The Bantu World, Johannesburg



Readers' Forum **Prompted by article, Youth** Leaguer screams protest against Bantu World MUCH has already been written on the troublesome topic of Bantu languages in

Your article of February 3, under the heading "Dictatorship in Congress" cannot go unchallenged. You ask whether the African National Congress has introduced the spirit of dictatorship and party politics in the organisation. You then proceed to make the absurd statement that "these are questions which are being asked by all who love the African race."

sor Matthews, all of whom are

W HETHER these "lovers of port Congress in her struggle for the African race" took their national independence, and to

troubles to the Bantu World study the problems of Africa and cannot pretend to know. But the world; to promote the cultural what I do know is that except for life of Africans. The League has a few among the intelligentsia, no faithfully carried out these aims. from their homes tend to neglect Many Zulu-speaking people in African has ever found fault with An interesting point in your their parents or dependents. Some the Free State-read Zulu newsthe Congress Youth League.

Seeing that you appear to be so African nationalism. You do not whom they simply forget and do and "Um-Afrika." Why do the rest well-versed in the history of Con- know, perhaps, but the truth is gress and the aspirations and that every time you try to think not send a penny. the history of the league.

remember, was created by a reso- guage of the league. lution of the 1943 conference. It can nationalism; to assist and sup- sciously quoting a Mr. Mda, a Mr. find work away from home.-Paul

youth leaguers. To us, strange as WISH to lend support to the it may sound in your ears, a youth letter suggesting the publi- leaguer is an African who believes cation of this newspaper that only under the banner of twice a week. It is a sensible sug- African nationalism can the Afrigestion. I have already told co- cans be liberated; a person who readers of this paper, that they believes that national unity is the will know more about our pro- prerequisite to national liberation. gress. We shall be glad to see our If you had any intention of national paper published twice a being fair, you would have adweek in keeping with our new mitted that (a) Congress has fringement fines as well as fines 30, 1950 Bantu World edition, we development as a people, gained prestige since the emer-

I wish every reader would sup- gence of the Youth League; (b) African himself has not made. port this change, showing that a Congress is today, more than ever, new spirit is working among us the mouth-piece of the African if those concerned are earnestly on the front page. and against the enemies of our people; (c) Today, in our annual seeking out criminals, let them I feel that we, non-Sotho speak-freedom. -J. M. Malope, Ladysel- conferences. English is used hunt for their prey in the right ers are running at a loss in susparingly: in our last conference, places and not at pus stops .- porting your newspaper

Beautiful women have lovely teeth They use a **lek** TOOTHBRUSH DENTISTS RECOMMEND THEM It's easy to remember--for TEK

-for TOOTHBRUSH ASK YOUR STORE FOR A



even the use of an interpreter was H. B. Kekana, Johannesburg. Acknowledgment discouraged; each speaker used the African language with which he was most familiar; (d) It is Space does not permit rublication of letters which the editor only the Youth League which can acknowledges from the following readers: W. C. D. Maloka, Poli, prevent the conquest of Congress J. B. P. Mokgwetsi, "Lucky D. by "foreign ideologies." Kay."



SINGER

o tumileng

OA

Sobukwe, Standerton. **ROKA KA MOCHINI** OA

obukwe, Standerton. (We are pleased to have aroused the anger of one youth leaguer, and are glad to learn that the league does not stand for dictator-ship, but for democracy. We still hold, however, that the attitude of its members is that of dictators. African nationalism did not come into being through the youth league's efforts; this spirit was in-culcated into the minds of the Africans by the founders of the Africans by the founders of the Africans National Congress, the very men who coined the word "Mayibuye." The abusive language, cut out from this letter, and used by this correspondent against us, does not worry us in the least. It is the language of a man who has no case.— Editor.) HOPOLA-MOSEBETSI

STORK

Sacrifice More And Work The league has always opposed any tendency towards dictator-Psalm 137: 1. "By the rivers ship. It is a very democratic body of Babylon, there we sat and you are quoting its leaders down, yea, we wept, when we when you say "dictatorship is foreign to Africans", (Read Mr. A. remembered Zion."

The words of our text and some us professional grousers who think P. Mda's address to the league in of those that follow them have they are doing something noble

The weekly sermon:

been put to music. An African by perpetually weeping The allegation that the league is an organisation of intellectuals ought to be treated with the con-tempt it deserves. $-\mathbf{R}$. M. appeal these words have for those who read them. They haunt and they express homesickness which all of us know.

Haunting and charming as these Haunting and charming as these words are, their lesson to, or and sacrifice more. Do not con-influence on the readers is one tinually tell us how poor you are influence on the readers is one that cannot be wholly commenthe well-to-do can do. ded. Sitting down and weeping, instead of standing up and working, cannot but do a great deal of standing up and working. harm.

There are circumstances that ties, however scanty; do not let rob us of the energy to stand and work, and which draw tears from

circulating in all provinces. Why TT has come to my notice that the Bantu World? Surely, this

ed in establishments far away sotho.

article is your attempt to define even have wives and children papers like "Ilanga Lase Natal" in all other provinces not do like-

Harder

shadow them. -J. M. N.

good.

ideals of its founders, I believe it seriously of African nationalism In the last war, the government trouble by forcing their language will do yoz no harm to remember and forget for a moment that you did well to make deductions from to hold sway over other languare a screeching megaphone of the soldiers' pay for the benefit of ages?

The Youth League, you will white baasskap, you use the lan-emember, was created by a reso- guage of the league. The soldners' pay for the benefit of ages. As soon as you speak of African applied in the case of people who harmony and unity among us .was meant to organise all African youths under the banner of Afri-driving force," you are uncon-their parents and dependents and the banner of the sub-driving force, where the sub-the sub-

Ngubane, a Dr. Moroka, a Profes- Sefomolo, Zoekmakaar.

the African pays poll tax; he pays international news.

topic of Bantu languages in this newspaper. I would like to point out that there are a number of Xhosa and Zulu publications should these two tribal groups be so selfish as to demand a share in





Ke PARAFINI e MOLEMO eo u ka e rekang!



I like STORK!... it always tastes nice -**STORK** keeps me strong and healthy!



LIGHTEN YOUR SKIN WITH THE

New. This is a new cream which is specially made to lighten your skin and improve your complexion.

THE WONDER CREAM

Stronger! This is a stronger cream. It is the very best complexion cream obtainable to-day.

Guaranteed! This cream costs 4/6 per jar, because the makers have used the best, and guarantee the quality of the product.



Should you find the new cream too strong, then use Bu-tone Complexion Cream (Standard Pack), or Bu-Tone Complexion Cream (Mild). These two creams are still available at 2/6 per jar (Blue Labels).

> Bu-Tone Creams are stocked by all chemists and stores, or direct from P.G. Sec 4043; Johannosburg.

PAGE SIX

BANTU WORLD SUBSCRIPTION RATE: 12/- 1 Reef housing problem year; 6/- for 6 months; 3/- for 3 months. Write to: The BANTU NEWS AGENCY (Pty.) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg.

S.A.R. "Safety First" plans

The General Manager of Railways. Mr. W. Heckroodt, is to be con- the most popular features of urban gratulated for devising a scheme life in Non-European residential whereby train accidents could areas. be reduced. One hundred and thirty-three railway passengers were killed and 162 were injured

in the year ended March 31, 1950, says the General Manager's annual report. The General Manager goes on to say "this is the highest casualty figure in the Railways," The African people made to prevent the unnecesnon-Europeans,

Rightly or wrongly there is a feeling among Africans that it is only trains that carry non-Euroshall be failing in our duty if we field and one athletic track. do not draw the attention of the railway authorities to this growing feeling of suspicion and distrust on the part of the African people.

It will be appreciated that in a provided shortly: One rugby field country like South Africa, where race hatred and colour prejudice vossossossossossossossossossos have enslaved the minds of the Art and culture majority of Europeans, and thus make it difficult. if not impossible, for them to recognise the round-up fact that non-Europeans are not less human, the imputation of motives on their actions cannot Need for more easily be avoided by those who rightly or wrongly feel that on account of their race and colour, youth are subjected to a policy of pinpricks,

It cannot be denied that the acci-Manager states "were mainly responsible for the increase in the casualty list," shocked non-Europeans and set their minds thinking of all sorts of things, and their lips expressing all sorts of opinion.

In welcoming the steps that are being taken by the authorities, we would like to point out that men who are employed to deal with non-European passengers on the trains and at the booking offices should be men capable of rising above the policy of white domination which in our onit nion, is largely responsible for a great deal of misunderstanding

WIRTUALLY all organised Non-European sports activities in Pretoria are

arranged by, or under the guidance of the Non-European Affairs Department of the Pretoria City Council. In recent years this aspect of Non-European | life

in the city has expanded conbasketball field. siderably and has proved one, of

Sports fields

participating in various partment is directly represented:

in the creation halls and one Amalaita (61 members). Pta. and Distr. Ba- Juvenile Delinquents.

dents. While we do not share soccer fields, seven tennis courts. this feeling, nevertheless we four basketball fields, one rugby

> For the Coloured community there is one rugby field which also used for soccer matches an an adjoining athletic track. Th following additional fields will be

leaders

reporter recently.

Miss Macleod added that the organisa. gjunior matriculation. tion is arranging a course to train 3

of a refresher, is planned for 30 grated on music. members and will end in June.

primary schools Sports Association (Bantu-17 Schools). Pta. and

one combined soccer and hockey members) Bokhutso Committee. field, two tennis" courts and one For Asiatics there are two soccer

fields each with a cricket pitch and two tennis courts.

The following is a list of sport ment is represented: THE extent to which the with the Non-European Affairs De N. Tvl. Coloured Rugby Associawhich work in close co-operation

forms of sport, is reflected Pta, and Distr. African Foot. Association, N Tvl. Basketball and impressive list of ball Association (938 members) Hockey Association (Coloured), history of the South African Sport fields which the City Pta and Distr. Bantu Football Pta. and Distr. Indian Sports for additional facilities so great Council has placed at the disposal Association (372 members). Lady will, no doubt, highly appre- of the various communities. For Selborne Football Association ciate the efforts that are being Bantu there are eight soccer (357 members). Junior Soccer Asso- Board. Holy Cross Nursing Home. fields, two rugby fields, seven ciation (281 members). Pta. and Legal Aid Bureau, Child Welfare Kaffir Beer profits. sary loss of life, since the tennis courts, one athletic track Distr. Bantu Rugby Association Society, Coloured Creche, Mendi majority of the casualties in two hockey fields, six basketball (146 members). N. Tval. African majority of the casualties in two nockey news, six basketball (Tennis Association (95 members). Scholarship Fund, S.A. Red Cross, with any of these organisations children's playgrounds, two re. Lady Selborne Tennis Association Wierda Bridge Hostel for Bantu are obtainable from the Superin-

ntu Athletic Association (174 To finance all these activities the partment, City Council, 376 von members). Pta. and Distr. Women's

Provision has been made for the Basketball and Hockey Association City Council annually votes an Wielligh Street, Pretoria. pean passengers which are often following additional fields to be

Two

brilliant compositions, the mobile units of the organisa- Southern Sotho proverbs in his Penny Whistle Blues" and "Penny tion which give film shows and "Mekhoa le Maele a Basotho," Whistle Boogie" have won fame talks in the townships,

his Gallotone flageolet. These melodies have been re. composers. orded on a Gallotone record and are in terrific demand among ur-

ban Africans. They have also received enthusiastic praise in Johannesburg and London musical rircles.

dents at New Canada and Water- There is a greater need for more thas a dreamy look in his dark twenty, tall and unassuming. He leaders in African girl's and youth's eyes, and a somewhat permanent clubs in South Africa, according to "it-seems-too good to be true" ex-Miss B. Macleod, Acting Chief Born in a humble home in Alex. Born in a humble home in Alex-Organiser of the Transvaal Associa-Sandra Township, Willard is the tion of Girl's and Youth's clubs, younger of two brothers. Encouragwhen interviewed by a Babtu World of his widowed mother, he decided o stay on at school and obtain his

Willard broke his left leg about four years ago at football. After senior African leaders and it is ex-nine long weary months in hos-pected to start shortly. pital he left with a pitiful and

overnight for an African youth. If this plan is put into practice, Rev. H. Junod has gathered Willard Cele, who plays them on there should be an excellent res. Shangaan proverbs while the late

ones in a book which has gone out of print. Zulu proverbs have been

The composer, Willard, is aged taken to carry out this important tion of African proverbs covering a number of Bantu languages

ponse both from our choirs and Sol, T. Plaatje gathered Tswana Proverbs are the philosophy of collected by James Stuart in a valuable that they should be pre- has ably edited.

served. There are writers both black and white who have under-



Housing is widely recognised as one of the most urgent probeen removed, other social evils will continue. This is the eighth of a series of articles on African housing along the Reef. These articles are factual and show what each municipality has done. Later we hope to publish articles by leading Africans putting forward suggestions for dealing with the problem that all urban areas face to a greater or lesser degree. tion, N. Tvi. Coloured Soccer

amount of £25,000 but the expansion is so rapid and the demand Board. Transvaal Muslim Sports that the City Council is increasing this amount each year. A good deal of this expenditure is met from

> Further details in connection tendent of Welfare and Recreation, Non-European Affairs De-



Why Not Earn More Money at Your Spare Time YOU WILL BE AMAZED AT WHAT YOU CAN EARN. FOR FURTHER PARTICULARS WRITE TO: AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP 113 JEPPE STREET, JOHANNESBURG, BOX 4135.



(Phantsi Kolongamelo lweZiko lemFundo lomZantsi Afrika.) I-College, kwaabo bafuna uncedo esiXhoseni, inee-Lectures zesia race. It is, therefore, most book which Mr. D. McK. Malcolm Xhosa ezibalwe ngeslXhosa, zilungiselelwe i-J. C. "A" ne-S. C. "A".

Ezi Lectures zishwankathela wonke umsebenzi ekufuneka ufundi-The task of compiling a series of we:--i-Grammar; ukubalwa kwe-Composition ne-Leta; amaQhalo nezAfobe kunye nee-Setbooks.

> Ezi Lectures ziya kufuneka ngolu hlobo emveni kokuba umntu eba. lisile waba lilungu le-College:--

INTLAWULO:

- Junior Certificate (J.C.): zii-£2, 10-0.
- Senior Certificate (S.C.): zii-£3. 0. 0.
- Ezi mali zohlawulwa ngolu hlobo:--

£3-0-0 DEPOSIT

and

20/-

MONTHLY

Will Buy This Very Neat &

Serviceable

3-Piece Bedroom Suite.

Beds to Match Can Be

Supplied

Write for Free

Catalogue.

Transvaal

DRUG CO. LIMITED

ELEPHANT

£1. 10. 0. xa umntu aqala ukubalisa. UMNCONO (Balance) emva kwenyanga yokuqala umntu ebalisile.

Value

IMIBUZO NENKCAZELO angaba umntu usayifuna wobalela kwi-

THE REGISTRAR. P. O. BOX 652, CAPE TOWN

FURNITURE



Abantwana bakho


banike impilo

E.Z. 5

Faka imbijana ye Eno's "Fruit Salt" engilazini yamanzi ubusuphuza







bodies on which the depart-

(324 members), Bantu Inter-(Bantu Tr Schools), Association blems the country must face, (50 members), N. Tvl. Non-Until slum conditions have creation Club Association (1507 Welfare bodies HE following is a list of sport and social welfare

and friction between passengers Another course contemptated is one and officials. They should be men who know that human nature is the same in the white man as in the black man, and that the prestige of the white race is enhanced not by bullying and the use of abusive epithets. but by kindness, courtesy and tolerance, We admit that the difficulties

facing the railway men are many. Nowadays there are Africans who want to live and travel by their wits. They want to dodge the law as far as possible. Admittedly this type of man is the railway men, particularly the ticket-examiners. But we submit that not every African is of this type. There are decent and respectable men and women who, if treated with courtesy and tolerance would respond magnificently and set an example to the hooligan element.

The trouble in this country is that there is no difference between the treatment of the decent law-abiding Africans and the

<text><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text>

The Transvaal Agricultural

Union wants the teaching of Afrikaans among Africans in the platteland to be more widespread. This was decided at n meeting of the executive committee of the union in Pretoria recently.

The Department of Education was asked to give effect to its existing policy-that the tongue of the majority of the European section of the population of any district be second to the mother tongue in Native education.

Anyone who knows Swahili will now be able to follow the Bible which Miss Macloed saw operate in that language. Translated by successfully in Britain and which Canon A. B. Hellier, this newly assists in finding leaders among new & completed version of the Bible in Swahili is being turned out in large numbers. The Bible in this recruits. The Transvaal Association of GIrl's language has a long history; a and Youth's clubs which was first start on the translation was made started in 1938, now has about 1,000 in 1884 by Dr. Kraft, missionary African members which comprise friend of Dr. Livingstone, the membership of 10 separate clubs of this work by the third Bishop of Zanzibar who, in 1871, saw the The organisation was started to pro-first Swahili testament in print. vide recreational and cultural train ing for Africans of school-going age & giving a great deal of trouble to Miss Macloed is pleased with the good is anisation is considering a suggestion The National Road Safety Orgawork of the organisation and is look. for a popular singing competition

ing forward to the day when increas. for African choirs. The theme for ed facilities will enable them to cope these songs will be on safe walkwith the immense demands for this ing and cycling. The best songs lype of work. Xmay be recorded and used with

This week "Sjambok" discusses--BOOKS AND READING

WRITING HINTS

(Continued from last week)

CATEGORY- Best kept for logic; use "kind," "sort", "class." CATER- means to supply food and is best confined to this sense. One writer once wrote of an "egg test which catered for ducks", but he was corrected in time.

CENTRE ROUND —as a verb is a geometrical impossibility. Say 'circle round," "centre in," or "converge upon." COMMENCE AND COMMENCE MENT— Prefer "begin" and "be-

ginning." (Continued next week) OUT THIS OUT AND KEEP FOR REFERENCE

Dizziness, Depression Bad Breath, Impure Blood, Billousness, Rheumatism, Sick Headaches, Constipation, General Dubility, Nervousness, Pimples and all Blood and Liver complaints. Send Coupon with 3d in Stamps for FREE SAMPLE EVACOSAL NAME ADDRESS

ELEPHANT DRUG COMPANY LTD., P.O. Box 2584, Johannesburg, Dept ; BW 9

-TRADE ENQUIRIES-Cape Town, Durban, Kimberley, East London, Salisbury, Bulawayo, Port Elizabeth, Bloemfontein, LENNON LIMITED.





RESEARCH SHOWS THAT: "Brushing Teeth Right After Eating with **COLGATE DENTAL CREAM** HELPS STOP TOOTH DECAY!"





results-that's the new philosophy of the strenuous life. People demand results NOW The ideal of service not next week. flashes through the consciousness of the race. The "can't-be-done brigade" and the "wait till next weekers" stand aghast while things are done in a day which before took months.

'ASPRO' is LIVING & DEMONSTRATED PROOF OF THIS FACT

KEEP ASPRO HANDY FOR INSTANT ACTION AGAINST 2 leadaches Sleeplessness Norve Strain COLDS Hay Fever Rheumatism aches & Pains Summer Chills


In medicine 'ASPRO' gives quick help. It soothes pain away in a flash and calms the nerves as nothing else can. It relieves rheumatic pain and banishes colds and 'flu overnight. It saves lying up—it saves money—it saves time. Furthermore, 'ASPRO' does not only deal with surface conditions. It strikes doep at the underlying causes of pain and illness. It restores your hope and courage and YOU ARE WELL AGAIN. When emergencies arise 'ASPRO' is tested to the full—it comes through with flying colours.

FAMILY'S SUFFERING SOOTHED AWAY

Dear Sirs, Owing to the good results obtained from 'ASPRO' in our home, I feel obliged to tell you about it. I always suffered from a dull headache and nerve pains in my neck, and although I tried many remedies, notione helped me. A friend then advised me Dwing to the good results obtained. I always a me, I feel obliged to tell you about it. I always a full headache and herve pains in my neck, and aité iny remedies, notione heiped me. A trierfle ther take 'ASPRO' and after the second dons I fell i inclined to work. My husband has to thank ' ASPRO

ever and headaches since a serie our best household remedy, by "ASPRO". Since 1933 'ASPRO" has been our best household remedy, and not a day passes that we do not make use of it, Yours faithfully, H. S. HENNING (Hm.).

Made in South Africa by NICHOLAS (South Africa) (Pty.), Ltd.



V A S F I B F A B F Y

Raporoto Tsa Litereke Le Mahaeng

Mganduli:

Khoeling ea Pherekhong ho nele pula e lleng ea etsa 3.12 inches. Ventersdorp ka veke ie veke. Libe-Masimo oohle a lenngoe a jaliloeng. Ho tsolloe hoa kotoloa; homme lijalo li supa hore li tia ha ntie haholo. Liphoofolo li khots'e hantie Batala ho leba Ventersdorp li be li me theko en tsona e ntse e le ntle haholo. Matsatsing a khoeli eo ea Pherekhong ha ho ka ba haeba le lifantisi tsa liphoofolo.

Mr. J. C. Nel o pehiloc mosebetsi oa hoba Foromane ea Mesebetsi es Temo selerekeng sena. Komishenara oa Batala o de a chakela libakeng tsena tse Intelang mosebetsi oa mehla; Kwaaiman, Nzulweni, Mnewasa, Ngewanguba, Mbozisa, Jixini, Qokolweni, Madwaleni, Darabe, Xorana, Mabehana, Lower Nenga, le Crocodile Vlei.

Litleliniki tse peli tse ahiloeng ba ba fumanela sebaka sa mosebemane Wilo le Nenga li ntse li setsi merafong ea gauda, ea mashala betsa mosebetsi oa tsona hantle. e Transvaal le Natala, le hona ho Mr. C. C. Yako o ntse a sebetsa ba fumanela mesebetsi moo ho leniosebetsi oa Mr. Madubela, Tielereke ea Lekhotla la koano, ea ntseng a le phomolong,

Mohia la 16 Pherekhong, Morebo bona. na Zwelibanzi Gwebindlala o ile a nehoa litoka le lits'oanelo tsa ho sebetsa linyeoe le litaba tsa puso sechabeng se tlas'a hae. Hona mohla letsatsi leo ha behoa Kolisile Dongizulu setulong sa Borena ba Mnewasa Location pitsong e neng e memetsoe teng.

Masoabi a ileng a aparela sechaba sa koano kea ileng a hlahisoa ke lefu la mofumahali oa Monghali Madubela ea ileng a hlokahala mohla la 24 Pherekhong. Mofumahali enoa ke mohats'a Monghali Madubela eo e leng Tlereke lihofeising tsa Council ea koano.

Alexandra Township:

Batho ba bangata ba tsoang kantle ho litoropo ba ntse ba fallela ka hanyane litoropong le libakeng. tse ikhohlileng ka eona. Batho ba bacha ba atisa ho itlela motseng oa Alexandra kantle ho iumello le ka ntle ho hoba le lipasa, homme ha ho bonahala hore ba sitoa ho fumana mosebetsi ka lebaka la ho hloka lipasa, le ka hoba ba 'Masepala oa Johannesburg ba lumella bana ba tsoletsoeng mona Alexandra feela ho fumana lipasa, kapa bona bana ba bileng mona nako e telele haholo, bana ba bacha ba fibling ba be ba kene mekhatloaneng e mebe 'me ba tsamaee feela ba sa sebetse, ba be ba iphumane ba se ba kene litsietsing.

KELETSO

Ha ho lemohuoa hore bahlanka nyana bana ha bana lipasa ba ee ba eletsoe hore b kope lipasa tsa ho batla mosebetsi hofeising ena le ho kopana le ba batlang basebetsi, bao lihofeisi tsa bona li leng pel'a hofeisi e kholo ea lipasa ea Johannesburg. Batho bao ba ka 'na



Ho na le bese ca Ralega e tsa-macang lipakeng tsa Derby le se tsena li tsamaea har'a metse ea khutlise. Litsela ke tsa 'Muso 'me llibese li tsamaca habonolo, Har'a metse ea Batala koana haho na Lekala la Poso.

Libode:

Pula e neng e ne khoeling tsc fetileng e ne ebe ngata haholo hoo e neng emesharoe e entse 7.95 inches. Ka lebaka la lipula tse ntle ho

bakana sa ekere e le 'ngoe se

neng se sentsoe hampe ke metsi,

homme ho se ho ntse ho lengoa

joang teng, joang boo bo bitsoa

napier. Joang bo bitsoang Seta-

ria ho lemiloe holim'a mango-

Komishenara o ile a ea lefa ba-

ebetsi ba litsela libaketse tharo.

ha ba ha eba le taba eo a ileng a

ea e mamela malebana le molao oa

ioa litoka le lits'oanelo ho mamela ta.

etsoa Gaudeng, ba ile ba bonts'a a batla lintho tsena tse ngata.

litaba tse hlahang har'a sechaba.

cheseho e kholo mosebetsing oa

Ntlafatso ea naha koano. Baeti ba-

Mohla la 27 Pherekhong ho ne ho

mafisoana a lijna ho ba lokelong

ke tlotla eo. Mokete oa letsatsi la

Spoor mane Elutubeni Store.

pe a fetisang metsi sebaka sa

nngoang lehlaka la tsoekere, kapa se ho qetiloe ho lengoa. Lijalo li lipolasing le moo ho hangoang lemetse hantle, le lijalo tse ileng tsa bese, etc, 'me ba ka ba ba ba rolemeloa morao li bonahala li le mela le mesebetsing e pel'a ha hantle haholo.

Ka ha makhotla a Maipiletso a le a fapana tabeng ea Nkambula le Linda, taba ea bona e ile ea ba Ho se ho lenngoe lifate tse 12,000 ea romeloa Lekhotleng le Leholo mane merung ea Elutubeni. Ke hola Molao le lulang Bloemfontein. na ho ntseng ho chekoa ho qotsuloa lifate tse tsa mofuta oa Wattle moo ho ileng ha etsoa puo hore mangopeng a motse oa Ezinkumotho e mots'o ea keneng lenyalong le motho e mong, ea boelang mbini. Hona motseng oo ho na le se-

Nyandeni.

Pretoria:

nyalana le mosali e mong ka enyalo la molao, o talingoa a lanlile mosali oa hae oa pele (ho ea ka melao ea Batala) 'me mosali eo a ka itsamaela a sia monna eo, 'me bang ka cena ba ke ke ba nts'etsa monna oa hae letho ha a leka ho hlahla bohali.

Haeba le teng lenyalo leo le sa ka la khaoloa hantle ka molao o lumeloang, mosali oa bobeli ea nyetsoeng ka molao le ena, a ke ke a fumana molemolemo o moholo leruong la monna eo ha monna eo a se a shoele, ho tia 'ne ho ts'oane haeba e pu feela.

Batho ba sa utloisise taba ena le Phahameng la Molao le se bolelang, ha ke ha etse kopo ho hlalo- Poto. setsoa ntlha eo kapele ho Komishenara oa habo bona.

Kuruman:

na ba ile ba nkoa ba ea bonts'oa Ho ile ha na pula e ileng ea tsemosebetsi oo, ho tloh teng ba chana 2 inches ha e mesharoa, mona kela Morena Poto. Seterekeng sa Kuruman, Liphoofolo li khots'e hantle.

Ventersdorp:

ena le mokete o monate haholo Seterekeng sena komello e ntse mane Lady Selborne, moo ho na le matla lehoja ho kile ha na pubeng ho buloa lebala la papali ea la e etsang 2" khoeling ea Pherethenese le litsoeng ka letsopa la khong. samente, Lebala lena le ne le ahe-

Limela li sa le nyenyane, lehooe mokhatlo oa Lady Selborne oa a li le ntle haholo. Batho ba ile Batala ke ba ha 'Masepala ba Pre- ang ka lintho tse ngata -hape c ba lieha ho kena mosebetsing oa emo, homme le pula le eona ea ieha hona, ka hona mosebetsi oa emo oa eba mobenyana. Batala oa Pretoria a nehelana ka

FANTISI EA LIPHOOFOLO

Vekeng e 'ngoe le e 'ngoe ho ba le lifantisi tsa liphoofolo mona Ventersdorp, 'me ke bohareng ba-sebaka, moo ba ratang ho tla tla ithekisetsa ba 'nang ba itlisetsa liphoofolo tsa bona. Theko e ntle haholo, hoo nakong e 'ngoe e eeng e fihle £32, 0, 0 pholong e khots'eng hantle. Pholo ea lesika la setala e nonneng e 'ne e rekoe ka £18. Theko e eba ntle haholo kamehla lithekisong tsena.

Mahareng a khoeli ea Ts'itoe le Ho bile le lipitso tse peli tse Pherekhong ho nele pula e en-

ttle haholo. Set coants'ong sena ho bonts'e a batho ba Bats'o ba noesetsa li-Ho ntse ho bopjoa ipompo tse jalo tsa tamati e sa tsoa lemelloa p olasing ea Trust ea ba Bats'o, liboko tsohle tsa bona, homme ho maea le ho ithuta tse ngata har'a tsamaisang metsi, hammoho le ho cheka liforo tse tla ftisa metsi ao.

POLELO KA BOPHEL

tle.

kelang.

ka robala feela. Hona ke hoba

'mele oa be o haelloa ke tse lo-

Haeba re geta letsatsi lohle re

lutse litafoleng re ngola, haho ba-

tlehe lijo tse matla haholo hoba

EA BOBELI

TSEBA TSENA MALEBANA LE LIJO TSEO U LI JANG U BE U hafele kantle le mesifa ea mele oa la Liapili la Batala, le nang le TSEBE HORE LI NA LE ENG E FEPANG 'MELE OA HAU

(DR. F. A. DONNOLLY)

Kea tiisa hore le tla lumellana hore haho motho ea ka ahang itlo e phelang hantle ka lipampiri, le likhoele le khatheboto. Ha motho a aha ntlo e thata eo a lokelang ho phela ho eona, o 'okela ho phela tlung e joang? U !ckela ho phela tlung eo a e ahang ka majoe mangata le makote, ho hore a ahe lerako ka ona.

Motho o ee a lokele hore a ba- ana hape le sona setofo seo se balimaele tse suplieng motseng oa tle seretse se behoang npakeng tsa tlang ho besoa-hlokomelang hore majoe le makote. Ho tia batleha li- 'mele oa lona o joalo feela, o batla thupa le ts'epe haho feroa ho ru. ho bopjoa ka mefutana e mengata leloa ntlo ea masenke, kupa joang ea lijo, ho hore o tle o ne o sebele lifate haho ruleloa ntlo ea joang. Ise hantle. Ho ke ho jeoe lijo tse Empa he, le isena fecla ha li ka ke ntle, tse nang le menovo e fepang tsa lekana, hoba ho tla batleha li- 'mele oa motho.

MOHLA TS'IMOLOHO

ntho tse tlamahanyang lintho tseo Mafu ha a e-s'o ikakhele ka bo- hammoho, ho tla batlena mamati 'Mele oa motho e nabe e le ntho-

Ha ho ke ho utloisisoeng hore

Motho ea sa fepeng 'mele oa khafetsa. Ha motho a sebetsa motseba hore haho motho ea ratang MATLA a maholo. lephephe le maseli, e mong le e mong o batla ntlo e ntle. Haho mothe ea batlang he phela habohloko le ho hlorisa methapo ea

'Mele oa motho le nona o joalo -o ts'oana le cona ntlo co e aho-Lephephe le ntse le ka 'na la asoa ka hare ho ona. hoa hantle, ea eba ntle e ntle hatoria; le ne le buloa ke Monghali ts'oane le cona ntlo e ahuoeng ka holo, ha feela le etsoa ka lintho Meaker, lebitsong la Lekhotla la thata, e ka 'nang ea lokisoa mona tse lokelang tse ntle, tse matla, ke 'ngoe ea bohlokoa. Ntho ena e Motse og Pretoria. Komishenara og le mona ha lipha li hlaha- ho ts'o- moo he le 'mele o ka ahoang hantengnyana phofong le bohobeng, tle joalo ka lijo tse lokelang ho athe e fokola haholo ha iscekereng jeoa. Hase hore ke 'mele o phelang e se teng ho hang. Sejonyana seo Komiti ca Lishou tsa Tsa Temo hantle feela o ka etsoang ntho e se sengata nameng, linaoeng, mamohlang oo o ne o tsamaisoa ka ea Umlazi e le ea bokana khoeling thata e ntle, le oona o fokolang c makhethe ke Komiti e ileng ea o ea Pherekhong ka morero oa ho ka 'na etsoa tsitsiripa, na feela c lingata haholo, le lijong tse ling kotomaneng, athe lebeseng teng

ea setsoalle, e ntle ea bapaion ke theho eo e ne e lutse mane Hos- tsang ho feta le matio ao re phe- na tsena kamehia, haeba ho ka eba moo le metsoalle ea bona ea ken Hill, Adams Mission. Komi- lang ka har'a oona. 'Mele o 'ne o tsahala, kapa bo nyane re etse hore Ma-India ka mokhoa o motle-mo- shenara oa Batala o ne a le teng iphe boholo, o hole, nakong eo re veke e 'ngoe le e 'ngoe e fele re Komishenara E Moholo oa Batsietsinyana e itseng, o ee o iphetala, Natala, o ne a chaketse se- kole, Nakong eo mosali a leng li-

Lekala La Ba Bats'o Raporoto Ea 1948-49

Re boetse re tsoela pele le raporoto ena ho tloha moo re ileng ra bella teng vekeng e fatileng.

Ke ts'oanelo le tokelo ea Lekho-, Tora ea Babele e neng e hlole tla lena le Bo Komishenara ho maleme a mangata.

okamela Makhotla oohle a linyeoe MAKHOTLA A KOMISHINARA a bona ho sebelisa melao e itseng Makhotla a ha Komishenara a e meng e ka thusang batho bana ee a okameloe ke Lihofosiri tse ba tsekisanang hore ba se ts'ohe sebetsang tlas'a ba Lekala la Liba oela tisetsing, ka ha batho le teng ba ee ba tlohe ba fapane ka melao hoba ba bang ba fapane ka ta e leng mengata haholo ka ho liboko le mehlobo le meetlo, hlo- fapana ka liboko, Bahlankana bao hleng ea naha eohle ea South ba Lekala la Litaba tsa Batala ke Africa. Haho moo batho ba boka- bao ho ka thoeng ba ile ba tsa-

ka ba hathoe Johannesburg ke metse le libaka tsa Batala, ba tsebang mekhoa le meetlo ea Batala ba bangata.

Linyeoe tse nketsoeng maipiletso Lekhotleng la Komishenara, li ee li fetisetsoe Lekhotleng le Leholo Litho tse tharo, Mookameli oa motho e thapolohe e sebetse han- Lekhotla leo o khethoa ke Mogoforonoro. Ho ntse ho ena le litokiso Lijo tsena kapa tse kang tseo tse etselitsoeng ho hore ho be le re seng buile ka tsona, ke tsa Baahloli ba Batala, banna ba sebjoang ka bohlale ba bona se-

bohlokoa hoba li futhumatse le chabeng sa habo bona, me bona 'mele. Ha re sa je lijo tse nang ba tlatse Lekhotla ho hloekisa le matia 'meleng, rea hatsela, re lintiha tsa ling tsa meetlo le meba monyebe, re khathalc eke re khoa ea Batala.

Ho tia hopoloa hore tsamaiso ea Makhotla a Batala ha se ntho e ncha ke kholo ea mosebetsi oo ho lekiloeng ka matlo nakong e telele ho o nts'eetsa pale ho tloha lilemong tse mashome a supileng tse fetlleng, Libakeng tse ka thoko ho litoropo moo marena a Batala a nt sea busa teng litaba tsohle li ee li behoe matsohong a bona ho li sebetsa, homme ho tloha teng li ee ha Komishenara ho tloha moo li ee Lekhotleng le Leholo la Liapili la Litaba tsa Batala.

Mookameli oa Lekhotla la Maipiletso la Batala o okamela le Lekhotla la Batala ba Khaolo ea na o batla lijo tse matla tse ngata mamela le ho khaola tsohle tse Manyalo. O nehiloe matla a ho hae ka sejo se hlokahalang se ts'eare, 'me a ithuta hore a bale na ikaalada pila a manang le lenyalo ka kakaretso, ho khaoloa ha lona kapa ho aromatia, o ikahela ntio e maseli, mantsiboea a mang le a mang, ho hanya banyalani bao lenyalo la mogheme o kang oa Baroa. Kea batleha hore a je lijo tse nang le bona le neng le hlongoe ka melao ea Kereke kapa melao ea sekhooa le melao ea bophelo ba kajeno.

Ntho ea bobeli e batlehang, me-Baruti ba ne ba khothaletse leng ea bohlokoa e ntse e le ntho hore ba saenele manyalo a bona. e kholo joaloka ea pele. Re se re 'mele oa hae, e mong le e mong bone hore mele oa rona o sebetsa Ha Sechaba sena se sets'o se ntse o batla 'mele o matla o phelang ka mokhoa o makatsang haholo. se itloaetsa meetlo ena ea sekhooa ba bangata ho bona ha ba ka ba Mosebetsi o moholo o etsoang 'metiisa manyalo a bona kapele ho leng oa rona, hoa tehoa koa loki-Baruti kapa Lihofeising tsa ba Komishenara, haholo tsena li bo-Ho ntse ho ena le nthohali e noa litoropong.

> Pele-pele ho tia lla fihla selemong sa 1929 ho ne ho se moo a neng a ka gosa ho khaoleloa lenyalo ha e se feela Lekhotleng le Phahameng la Molao la South Africa. Hoa bonahala hore batho ba bangata ba Bats'o ba ne ba sena chelete o ba nens ba ka tseba ho honyeletsa litaba tsa bona Lehotleng leo, ka hona ha thehoa Lekholla la Maipiletso la Batala, le Lekhotla la Batala la Khaolo Ea Manyalo.

terekeng sena malebana le taba khoeling tsa letlali o fetoha ntlo ea ho ekeletsa Batala sebaka le co lesea le phelang ho cona. Ho se kopu, litapole, habolo litapoleng ba no ekeletsa Batala sebaka le co lesea le phelang ho cona. Ho se lintho tse joalo Kampong ea Li- ho ne ho ithutoe haholo ho hore tse ts'ehla tsa lipatata-litomato merohong le litholoaneng le lebe- na sa litapole, tomato, lamuni ka seng, kase, botoro la magarine. Se- letsatsi le leng le le leng, leha re jo sena ekare ke nthoane ea lipe bie re ka li ja ho feta moo ka lekere le lithapo tse batloang ho ru- tsatsi ha feela re li ja hanyenyane lang ho hore motho ka mong a tle lela ntlo. Sejo sena ha se batlehe ka motsotso le motsotso ke hantle. a phele hantle. Ha ho sa etsoe joa- haholo holo. Lebese, meroho le li- Moroho o phehiloeng kapa o jeolo litaba li tla fetoha, hoba e tla 'n∈ tholoana li ke li jeoe hanyenyane ang o le tala o lokile haholo le e ke re phelang hantle, athe haho empa li jeoe khafetsana ka mehla, 'ona.

ha re sebetse haholo ka 'mele, joane e ntse e le mosadi oa sethe- hale har'a sechaba sa koano. Ra- le lifensetere, hammoho le lipere- ana e nyenyane mohla ts'imoloho, loka ba motho ea sebetsang ka mamotse Notsolo Bokisni o ile a ne- ke, ferefe le lintho tse ling tse nga. empa oa 'na oa hola matsatsi a tsoho morafong kapa ea lemang. ntse a ts'oaellana, oa ba oa eba Hangata ho tsebjoa hore monna Le ka bona ke hona he, hore ha ntho e kholo e matla. Homme le ea seghobane o batla lijo tse mahantle, le seo Lekhotla le Leholo malebana le ho tsekisana, tlas'a motho a aha ntlo o ee a lokele ho- joale o ntse o ka 'na oa eba tema- tlanya ho feta mosali e monyenya mateballa le no la Morena Victor re a batle lintho tse ngata, empa neng e ntle haholo ha o ka pheli- ne. Ho makatsang ke hore ngoana motho ea batlang ho aha moghe, soa ka lijo tse ntle tse fapaneng oa lilemo tse hlano eena a batle Baeti ba Makhooa ba neng ba menyana o kenelang pula a ke ke tse hlokahalang. Ke ho ts'oana fee- lijo tse nehang 'mele matla ho feta la le kamoo ntlo e ntle e thata e motho e moholo, mohlomong ke etsoang ka teng ho hore e 'ne e be hobane a le sehlahlo haholo, ka hoe sale e ntse e le ntlo e matla. 'mele o ts'oana le nilo. Ke nilo ea botho ba motho. Haeba 'mele

oa hau o sa ts'oane le ntlo e ahikang le setofo se behiloeng tlung soa ka patsi le mashala kapa ho hantle.

hlopha, ea ba ea etsetsa baeti lito-kisetso tse ntle, papali ea thenese le lintho tse ling tse lokelang. Phu-'Mele oa motho ke ntho e maka' in teelang in the ling tse lokelang in teelang 'Mele oa motho ke ntho e maka' in teelang ite in teelang in teelang in teelang ite in teelang iteelang ite in teelan

'Mele oa motho ke ntho e maka- motho a 'ne a je tse ling tsa lijoantseng re phela. Ha o hlaheloa ke ntse re li jele. Ntho a boraro e hlokahalang e

Lightens and Whitens the skin and complexion. Removes pimples and blotches, dark patches and wrinkles.

wrinkles. 4/- per jàr including postage Obtainable at The Border Chemical Corporation, CHEMISTS P.O. Box 295, Market Square EAST LONDON.

Why Beautiful Women use

LUX TOILET SOAP

Lux Toilet Soap has been made in all the big countries in the world for many years. This is because thousands of beautiful women have won lovely complexions from using Lux Toilet Soap. Firstly, Lux Toilet Soap is pure, you can see that because it is white. Lux Toilet Soap has a rich creamy lather that makes your skin soft and mooth, beautiful to look at. Lux Toilet Soap is the simple secret of beauty. Use it every day to keep your skin clear and fresh. And everyone likes its scent because it is like pretty flowers. Remember it is in a pink wrapper.

Used every day

by the world's Loveliest Women

ra mona Kwaggaslaagte le Swart- tseng 3,49 inches. Lijalo li ntse li kop. Ho bile le phutheho e neng e boetse e memiloe ke Motsamaisi oa Thuto ea Batala.

Lingaka tsa Setereke tse peli li phekola. Ho na le sepetlele sa Ba- beru eo. tala le sa Makhooa mona Ventersdorp.

le ntle haholo.

Ngamakwe:

tle haholo.

Ka lebaka la feberu bohale e leng ea ikakhela mane Nqamakwe, ba Lekala la Litaba tsa bophelo ntse li potoloha le metse ea batala sechabeng, ba ntse ba entela secha-Seterekeng sena, ho tsamaea li ba ho hore se qobe lefu leo la fe-

Terata e potang sebaka sena e ntse e terateloa hantle. Komiti ea Mesebetsi eo e teng "Seterekeng sena, homme ho hopoloa hore e tla qeta litokiso tsa mosebetsi oa eona mahareng a khoeli ea Hlakola, selemong sona sena.

Elliotdale:

Khoeling ea Pherekhong ho ile ha na pula e ileng ea etsa 6 in-a e-s'o hlasele batho. Ngaka ea Seches. Lijalo li temaneng e ntle haholo. Liphoofolo tsohle li khots'e le tsona,

Kamorao ho hore ho ne pula e ngata ena, ho ile ha senyeha litsela tse ngata. Komishenara a ba a

chakela Mpama le Haven. Lefu la feberu ea 'metso le ikakhetse har'a sechaba, homme ho se bo Ngaka Velden le Ngaka Dalho ntse ho lekoa maoala ohle ke ba Lekala la Bophelo ba Sechaba ho le thibela ho kekela.

Umlazi:

ea Pherekhong. Mane Adams Mission Station pula eo e entse 3.71 mbulu 4.95 ins.

pula ho ileng ha etsa hore ho le-ngoe e se e le morao, lijalo le mpe ho fihla

Limaraka tse peli tse Umbumbulu le lliovo li ntse li sebetsa. Ho rekisoa meroho mane 'marakeng oa Illovo. Litapole, likabeche, Itomato le tse ling li reki-soa mane marakeng oa Umbumbulu. Batho ba reka haholo ma- I'me ba thabetse ho rekisa joala borakeng oo. Mesebetsi ea khoholeho ea mobu

mane Swelibomvu e tsamaea ha ntle haholo. Joang bo botle bo metse ho nyolosa le mangope. Ho

bopo la Leoatle, moo ho sesoang, mane Umgababa, lekoesheneng la Mnini. Komishenara a ba a farekeng sena ka morero oa ho hlophisa litaba tsa puso seterekeng sena.

Phuthehong eo.

loeng hantle le ha lhata, litho

tsa 'mele oa hau li ke ke tsa se-

betsa hantle. Ho ts'oana haka-

e kenelang pula, le moea se ka

keng sa tuka ka mokhoa o ts'oa

nelehang! Le sona setofo se be-

hong feela ho ka se tukisang.

Likolo tsohle li butsoe. Likolo tse ng li na le bana ba bangata haho- metsi haho seliba thabeng. selemong sena, haholo lihlopheng tse ka tlase, bana ba bangata hoo ho seng ho bile ho ntse ho leko amaoala a ho aha mehaho e mecha. Bana ba kenang sekolo ba bangata ka mokhoa o ts'abehang. Lefu la mats'oafo le ntse le ipha

matla. Ho ile ha eba le litopo tse peli seterekeng sena, tsa ba lefu la 'metso o mosoeu le feberu ea 'metso. Mafu a mang a mabe ha tereke, Dr. Henderson-Smart o ntse a pota le libaka tse itseng seterekeng ho tsamaea a phekola, a ba a mamela batho. Hona le lingaka tse ling tse eeng li chakele literekeng tsena ho hlahloba batho, tsena ke lingaka tse sa tsoang ho ithuta mosebetsi oo likolong, e leng ruri, sechabeng.

mehla ho ka bonoa mechini e mentle.

sion Station pula eo e entse 3.71 ins. Illovo Government Cane hands 200 ins. Covernment Fr. perimental Farm; 3.33 ins. Umbu- Molula-Setulo oa Lekhotla leo 'me

> Monghali Ransome Nyongwana. ena mona Umlazi.

Toloko ea koano, Mr. J. T. Manoko le lelapa la hae o khutlile moo a neng a ile ho phomo-phomomatsatsinyana. Batho ba koano ba thabetse lirapana tsa molao oa Joala ba Sesotho oa No. 233/1950.

na ba Sesotho metseng ea bona.

Ingwavuma:

Haho pula e neleng khoeling ea khathetse a ka li ja tseo, li eeng hopotsoe hore ho terateloe sebaka Pherekhong, hobane komello e li latsoehe hamonate hakana-kana seo ho hore liphoofolo li tle li se ntse e le matla haholo. Lijalo tse Ke ka lebaka la matlanyana a ike tsa bo senya. Hona joale ho sa ntsane ho behiloe leboella foela se-bakeng seo. Le nula babolo. L ke pula haholo.

'mele oa motho o bopehile joang, o sebetsa joang.

Ho fumanoeng ke hore ho batlepohela libakeng tse ngata Sete- ha ha ho ka ha jeoa lijo tse loke-

> Hoa tsebjoa hore bana ba hola kapelenyana. Ho ka lemohuoa hore ba ja lijo tse holisang 'mele oa bona kapelenyana. Hantle ntle ho ka hla hathoe lijo tsa bana li ntle ka mehla, ka hona ba lokela ho hola

Ha motho a se a hotse o ee a lese ho ja lijo tse ling tse itseng, e le hore a tie a se ke a hola, empa ha ke ha tsebjoe hore ha hlokahala mofuta o mong o itseng oa lijo, hobane 'mele oa sebetsa, le hona o sebetsa ka matla. Leha motho a ka robeha leoto e se e le leghekoana, 'mele o ntse o iphekola e le oona, le teng o phekoleha kapele haeba monnamoholo eo a ntse a phela hantle.

Mosali oa letlali o ee a lokele ziel. Mosebetsi oa bona o moholo hore a fepjoe ka lijo tsa 'nete tse tla fepa lesea la hae hantle nakong Ba lekala la Litsela ba ntse ba eo le ntseng le jariloe ka mala. Ho lokisa tsela e kholo e pomaha- bonahala he hore batho bohle re nyang har'a setereke kamehle. Ka- lokela ho ba le lijo tse loketseng 'mele oa rona hantle. Ka hona ha Seterekeng sohle sa Umlazi ho holo e katang litsela, mebileng. Ka re ke re buisaneng ka taba ea lijo nele pula e ngata haholo khoeling kakaretso, ho ka thoe tsela eo e tsena tse fepang motho hantle ho re a tle a be le 'mele o shaetseng. SEJO KENG?

Ho na le lintho ise tharo ise hlo Lands, 2.00 ins. Government Ex- ntle. Komishenara on Batala ke kahalang ho fepa 'mele lijong. Ea pele ea lintho tsena ke MATLA a o tsamaisa lekhotla leo ka sebete itseng a nehang 'mele matla a ho Ka lebaka la ho lieha ho na ha le mamello le ho le shebela tse bile ke mochini. 'Me limachini tsohle li lokela ho ba le matia a li thusang ho phetha mosebetsi oa tsona. haholo, ha ese libakeng tse siki-leng le leoatle feela. Ho boleloa hore 75 per cent ea masimo e le-tla mo lumelisa. O ne a ntse a le ta mo lumelisa. O ne a ntse a le ta mo lumelisa do ne a ntse a le nngoe hobane pula e ile ea lieha phomolo me a chaketse bang ka tho ba o palameng ba telloe ke ts'epo ho fihlela ba ka o fumanela mafura ao a o tsamaisang Ke bathe ba seng bakae ba ratang ho ja lijo tse lokelang, ba ratang ho ja lijo tse tla ba fa matla 'meleng hore ba tsebe ho etsa ho itseng le ho

> Phofo ea poone setampo, bohobe, litapole, tsoekere, makotomane le mafura ke lijo tse ling tse re fang matla 'meleng, Ke ka lebaka lena le eeng le utloe ha motho a



EBCON REMEDIES 196 MAIN STREET, JOHANNESBURG.



What decides the game? Speed, accuracy, timing-and what they in turn depend on, footwork.

When you put on a pair of Tenderfoot Tennis Shoes you start off with the advantage of their extra support, extra snugness and the superb comfort of their cushion insole. And from first service to game and set, that makes all the difference.



75-940-89

A LEVER PRODUCT



PAGE EIGHT

Tsela E Bonolo Ke Ena Ea Ho Nchafatsa Letlalo La Hau.

Neng le neng, itlotse ka setlolo sena-Se tla hlatsoa letlalo la hau, homme o tla utioa le pholile, le thella le le bonolo.

Imanyatse ka setlolo sa Pond's Cold Cream sefahlehong. Pikitla hantle ho pota phatleng, marameng le selelung. Lesa metsotsoana, e se mekae, joale o iphumule ka thaole. Letlalo la hau le tla ba bonolo le thelle. Ho hoasha ho tla fela. U tla ikutloa!

Reka botlolo ea Pond's Cold Cream hang. Ke enang le lets'oao la C le leholo lehlakoreng. THEKO 1/6

POND'S COLD CREAM Cleansing Cleanses-Softens-Smooths NE C1

Queen of Beauty

Once she was thin and weak, and no one wanted to take her out. Now she has a fine, wellrounded body, her health is good, and she enjoys a happy life. Everyone admires her, Dr. Williams Pink Pills helped to give her the new, rich blood which is the true foundation health and beauty. In the same way thousands of people The Bantu World, Johannesburg

Saturday, March 3, 1951

Young Jake beat Kid Snowball in April 1950, in what many regarded as an over match for him. This young man started boxing as ted some talent in this boy, said in a little boy, at the age of 10 years. 1950: "I have got a fight for your the 'Jake Special', why fear and when Kid Snowball was already boy with the champ, Kid Snow- go on telling the world who you in the limelight. This was in 1941. ball." This was news and we did are, let us get to the right place This boy stuck in the gym as a not hesitate. We said in reply: "Let and it will decide itself. The mere admirer of the bigger boys him come with all he has got, and referee, the judges, the match-

but always trying to follow what we shall take care of him." they were doing; at times doing it Did Young Jake not do it? The crowds did not know where they added Young Jake. "But the secret even better than the older fellows were and who they were for of the Demon Special you will in the club. He was a coming up excitement. They all jumped in not know, and this may bring your champ. The boy did things beyond his age and his future was built the ring when the champ was here. When he took up ring actirolling in agony outside the ring vity in 1948 in the municipal tour-naments, people asked: "Where had you hidden this boy?" Did he with one of the "Jake Specials". After this we never heard a thing about the champ. Some not skittle all the flyweights who boxing manager came to me and ame into this championship comsaid he was not interested in let-

petition? He became the Johannesourg champ, in the flyweight divi-In 1949 he started a favourite for

Darkies "A" C.C.

(By A. S. Mohohlo)

Bowling Analysis

Cricket Fixtures

4-3-51

SECOND ROUND FIXTURES:

THIRD DIVISION

4-3-51

FOURTH DIVISION

Second Round Fixtures:

One Day Matches

4-3-51

State Mines vs. Rietfontein; E.R.

P.M. "k" vs. Sallies; E.R.P.M. "a"

vs. Modder Bee; State Mines bye.

4-3-51

-Gen. Secretary, their holidays.

Sub-Nigel vs. E.R.S.; Mac's XI

one day:

ville C.C.

Benoni Africans.

he Transvaal amateur flyweight him, they shrink when they hear honours. He beat them all as they of him. came; most of them were saved by referees from being killed. A few invincible, he is also vulnerable as had to go to hospital. One bantam you are," says his manager. was taken to hospital for two weeks after the fight.

Mr. F. J. Thabede, having spot-, says Young Jake.

At this time I said to my self: No. 1 contender who was beaten February 11. When the Pieters There is the future S.A. flyweight in 2.45 mins of the first round by burg Happy Fighters played hamp, This young fellow, owing Kid Snowball. Let us decide in against Home Defenders F.C. to trouble he had with his hands, those square ropes who is the holders of the "John Volkier

In the cricket match played at for the year 1950, I wish on behalf

Roodepoort between Madubula of my cabinet, to extend my

they did not know the answer to and prove it is no longer there. the "Jake Special". They all fear MODDERFONTEIN "Do not fear him he is not SOCCER RESULTS

GERMISTON SOCCER

the flyweights.

Nearly 3,000 spectators gathered to watch the re-opening match of "Come Kid Snowball with your the Knock-out Trophy at Moddertitle at stake, also you Kid Sweetie fontein Sports Ground on Sunday

"If you both have the answer to

maker, the promoter and the ring

are there to give the decision,'

Manager Gwambe adds that

Young Jake is the boss of all

the flyweights in S.A., those who

do not believe this should come

and get the truth of the Fighting

defeat," he concluded.

did not appear in the finals," says his manager E. P. Gwambe. Mr. F. I. Thebede heuring goat -By Justus Nkgau

ALWAYS LOOK F Demon Special; it is tasty for all THIS LABEL He says that anyone may try A.L.&C.D. Ashley(Pty)Ltd.



THE BEST VALUE-

GUITAR STRINGS

Plectrum Guitar E or 1st

Plated Steel

No. 1036

ONLY

12/-

Available throughout the Union

Registered S.A. Trade Mark No. 1302/50

This fift x 2ft, bedsettee is supplied omplete with mattress, cushions and valance, upholstered in quality material. Fitted with anti-sag springs and the back can be dropped.

Darkies Cricket Club and Dob- appreciation and thanks to the allowing us to use the Hostel hall ion's XI, the former team won by Manager of Non-European Affairs for meetings; to referees who Write for our big Free Illustrated wide margin of 32 runs in the Department and his staff, to the officiated during the year and to Catalogue (B.W.) and particulars of Location Superintendent, Sports the football fans who gave good our generous commission scheme to P. O. Box 2553 Cape Town.

> ed soccer has taken a new turn. ASK FOR DETAILS OF OUR The first and the second rounds MAIL ORDER AFRICAN BURSARY. were played off well, and as a re-sult we were able to play knock

You can buy them at any store FURNITURE MANUFACTURERS PO BOX 2553 CAPE TOWN (PTY) LTD. P.O. BOX 2553, CAPE TOWN:



eluna

when a mother

becomes a

grandmother

She knows what is best for her daughter and the little one. She helped her

daughter during the dif-ficult times, telling her to take FELUNA PILLS. She

knows how good they are. They made her daughter's

blood strong, and so her

grandchild is healthy and

strong too. FELUNA

PILLS are made specially


for women. They give energy and drive away

40 Feluna Pills cost 3/3

20 Feluna Pills cost 1/9

11-2

pain and tiredness.







RESULTS

As president of the C.D.B.F.A.

ting his boy meet Jake because

On Sunday, February 11, the out competitions, during the year. Eastern Rainbows F.C. of Pretoria The Manager of the Non-Eurovisited Kliptown, Johannesburg to pean Affairs Department, Mr. F. C. play against Rangers F.C. with W. Buitendag, on Wednesday, three divisions. Due to the grassy December 5, spoke lengthily on ground, it took the visitors few the aims and objects of sport, on

minutes to settle down. In the the occasion of the trophy presencurtain-raisers matches Rangers tation function organised by the

Following are the N.E.T.B.C.U. 3rd division won the match by an orphan goal. The second division The following are the N.E.T.B.C.U. The following are the winners also trounced the visitors by two second round fixtures of the of the following trophies for the Senior Division to be played over goals to nil. year 1950 At 4 p.m. the first elevens took **FIRST ROUND**

up the field. The visitors led by Irishman were too fast and accu-Geduld United vs. Springs rate on the ball. Before ten minu-Mines; Brakpan Blitz vs. Modder tes from the start they scored. At East; Benoni Africans vs. Payne- half time the score was 2-1 in the

visitors' favour.

Voltex Cup. 2nd Division:-Jupiter Sweep,

support throughout the year. I am proud to say with the good co-operation of the above-mention-

REVIEW



"This food suits my baby's stomach"

" My baby always had trouble with his stomach, until I gave him NUTRINE baby food. Now he is always well and happy."





nths old he was so weak I The nurse brought NUTRINE baby food to try. and he liked



RIGHT FOOD

Doctors and nurses tell mothers does not give baby enough makes babies strong and well.

"Now I always feed him with NUTRINE. He is a fat, strong baby now, always happy and never ill.



GIVE YOUR BABY THE

Babics, who are thin, and cry a lot even after they have been fed, need more nourishing food.

to give their babies NUTRINE, if they cannot breast feed their babies, or if their breast milk nourishment. NUTRINE soon

You can buy Nutrine at the chemist or store, and it is very easy to prepare.



On resumption there was a hope 3rd Division:-Free State Callies, that the Rangers F.C. front line would level the score but were Dr. Finger's Cup.

disorganised by the Eastern Rain-4th Division:-Home Hot Beans, vs. Brakpan Blitz; Vogels vs. task for the home team to ge bows back line which was a hard Pax Cup.

SECOND ROUND

Modder East; State Mines vs. through. As time went on the A. Division:-Hot Spurs, Payne's visitors increased the score, whilst the homeside tact faded gradually. Cup. At the end of the game the score B. Division:-N.C. Callies, Dr

was 5—1 in favour of Eastern Strachan's Cup. Rainbows F.C.—A. Dubazana 2nd Division 2nd Division:-Zebras, Ward and Solomon's Cup.

Mr. S. Kheshane interpretor at 3rd Division:-G.M.B. Stars, H. Bloemhof is back from his annual Porter's Cup. leave. Sister Elsie Sebote wife of

4th Division .- Home Hot Beans Rev. Sebote who filled a tem-Dagga vs. E.R.P.M. "W"; Mac's porary vacancy at the Gor. Health Mrs. Brammer's K.O. Cup. East

XI vs. East Dagga; E.R.P.M. "c" Centre is back to Viljoenskroon. Rand Cal vs. Geduld Un.; Welgedacht bye. Mr. and Mrs. Sesing are back from trol Cup. Rand Callies, Sport Board of Con-

-J. Molefe, President, C.D.B.F.A

E, ke 'nete! 'Me u tla ba 'm'e ea ikhants'ang ha u lulisa lesea la hao le phetse le thabile. Joale etsahoo lingaka le baoki kae le kae ba ho bolellang bo-'ma bana - nea lesea la hao PHILLIPS MILK OF MAGNESIA. Tekanyo e nyenyane ea PHILLIPS e felisa kapele bohloko ba moea le mala butle-butle, empa ka 'nete e ea hlatsoa. Joale lesea le tia ikutloa le phetse hape le shebeha hantle. MESEBETSI E MENG EA PHILLIPS MILK OF MAGNESIA 1. Le tsoake lebeseng la khomo hore le ile le siloe hantle ka maleng le ho thibela lebese hore le se fetohe mafi. 2. Fohohla marinini a lesea ka cona ha meno a lona a hlaha. 3. Tlotsa mageba a letlalong la lesea ka cona hore a nolofale hape a se be bohloko.



ea "Phillips Booklet" ka ho ngolla ho: Phillips Milk of Magnesia P.O. Box 8900, JOHANNESBURG. Ha u ngola, u hlalose hore a u ba-(la bukana eo ka English kapa Afrikaans, th



PHILLIPS



Ho nts'a ts'oants'o tse kang lia phela

Ha e sa fumanche morekising oa heno oa 'KODAK' ngolla ho: KODAK (South Africa) LIMITED, Cape Town, J'burg kapa Durban.

The Bantu World, Johannesburg Saturday, March 3, 1951



T.C ZEBEDIELA SECONDARY SCHOOL A CONSIDERABLE number WANTED Lady Teacher for above to commence daties on 1st 1951. Must have Teachers Certificate and preferably Applications to reach the istrative Org. before 25-3-51 Administrative Organiser

SUBSCRIPTION BATES: 12/- per

(Pty.) Ltd., P.O. Bax 6663, Johannes-

IMPORTANT NOTICE

charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Deaths)

etc.) in these columns will now

be 1d. per word, and the charge

for trade advertisements will be

3d. per word. Please note that no

advertisement will be published

unless cash, postal order or cheque

is sent with the advertisement.

All correspondence to :- The

Advertisement Manager, P.O. Box

IN MEMORIAM

MARAWU,-In loving memory of my

dear father, Isaac, who passed away on February 26th, 1946. God gently closed your weary eyes and took you in his care Rest in Peace, Ever re-

membered by your only son Theo Temba and family. 770-x-3-

SITUATIONS VACANT

APPLICATIONS are invited for a principal at Wesselsbron Bantu United School. Applicant should be a married man, and have N.P.H certificate Applications to reach the Manager. J. P. Van Niekerk. P.O. Box 5, Wesselsbron, O.F.S. before the 19th March 1951

WANTED

EXPERIENCED GARDEN BOYS RE-

QUIRED. Accustomed to growin seeds. Apply Dunswart Iron an Steel Works, Limited, Main Rec Road. Benoni. X.10.

NATIVE TRACTOR DRIVER for farm

in Pretoria District. Must have knowledge of John Dere Tractor also able to build. Good steady boy required. Wages according to type of boy. Apply to: T. E. Davies. Phone 31955, Hilston, P.O. Rercules. X-3-3

MOTOR-CYCLE KIDER WANTED

urgently for messenger work. Appli-cant must be fully licensed for motor-cycle. Telephone 23-2311 during office bours. 723-x-3-3

AGENTS for the Bantu World Bre

wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS

BURG. Good commission paid to:

spare-time work. Residents only of

these towns should apply. For full

Bantu News Agency,

particulars write to:

te Bag. etersrust.

The Manager.

Box 6663, Johannesburg. 768x-17

19th March, 1951.

QUIRED.

6663, Johannesburg

In order to assist readers the

burg.

paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry-ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service between Nancefield Station, Jabavu and Moroka Locations, as well as other Locations. For further information apply to the Advertiser, P.O. Box 1744, Johannesburg. , T.C

VACANCIES

Native Organiser Rative Education

APPLICATIONS are hereby invited from suitably qualified Nurses for three vacancies in the Rustenburg Local Council District Nursing Ser Clinics.

rectinics. Nurses are paid according to talifications on the salary scales id down by the Department of ealth, plus prescribed C.O.L. Midwifery qualification is essen.

al. All applications are to be accom-anied with testimonials, and Certi-rates, to be sent to the Nativa ommissioner, Rustenburg not late an 21st March, 1951. x-17-

MISCELLANEOUS

FURNITURE AND STOVES

Famous Dover Stoves, No. 6 £7. 10s. 0d., No. 7 £8. 10s. 0d., No. 8 £9. 10s. 0d. Brand New, Com-plete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New 3ft. £8. 10s. 0d., 3ft. 6in. £9. 10s. 0d. Witchen Chairs £1. 7s. 6d. each Kitchen Chairs £1. 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top, size 3ft. 6in. £8. 10s. 0d., Kitchen Tables size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d; All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg. x-12-5-51

BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors, windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials. Prices on application H. PERES and COMPANY, Market Street West, Fordsburg. Phone 33-2429, P.O. Box 6419, Johannes T.C burg.

BANTU INFORMATION BUREAU. 204 Merlin House, 49 Simmonds Str., Johannesburg, is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us. Your best friend is in charge.

T.C

DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Motoring". .. Expert .. Instructors, under European supervision Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, including Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Enquiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets Phone: 22-8625. T.C.

MAIL ORDER BUILDING MATERIAL. New and Secondhand roofing iron (Zinc). Also other building material, new and second hand. Cheapest prices. Pricelists free-Inquire: Abragam and Liondore, 7. Rawbon St., Ophirton, Johanneshirrd


PROPERTIES FOR SALE PROPERTIES for sale in ALEXAN-DRA TOWNSHIP, EVATON SMALL FARMS TOWNSHIP and SOPHIA-TOWN, and ELSEWHERE. Easy terms can be arranged. Apply MORRIS ALEXANDER. HIRSCH and ADLER, 12/15, New Kemsey Building Cor. Fox and Joubert Streets, JOHANNESBURG. Telephone: 33-4101. F.N.-T.C

ADVANCE MOTORS

939 Cadillac Sedan deposit £125 938 Buick Sedan deposit £75 938 Oldsmobile deposit Plymouth deposit 934 Chevrolet Sedan deposit £40 938 Dodge Sedan deposit £90 Easy terms from £5 per month.

TALITHA MATHIBOLA (Plaintiff) vs GEORGE MATHIBOLA (Defendant) Mathibola born Kock in the above case has he above case has sued George hibola the Defendant through Honourable Court of the Native eal Court (Central Division







And at 11 Market Avenue-VEREENIGING - Phone 24.

ishes-incipient blackheads

P.S.7/(N)

PAGE TEN

Saturday, March 3, 1951 The Bantu World, Johannesburg

TEACHERS DISCUSS SPORT AT DOCC

HOOLIGANISM AMONG PLAYERS DISCOURAGED

THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE ORLANDO IN TER-SCHOOL LEAGUE HELD AT THE DONALDSON CENTRE ON WEDNESDAY, FEBRUARY 21 AND PRESIDED OVER BY MR. M. N. MQABA, WAS WELL ATTENDED BY TEACHER DELE-GATES FROM THE AREA,

Although the meeting did not | bad behaviour, for instance assaults commence punctually, the discus- on referees after matches, more sions were thought-provoking and stringent steps should be taken to most items on the programme in- punish school children for attackc'uding finance went on smoothly ing referees who are often school owing to the able manner in which leachers. Through this practice of he chairman led the discussions. hooliganism and threats many lady In the absence of the secretary, teachers decline to referee

Mr. A. Ramonti who, a letter matches. s.ated, sustained injuries during the week, Mr. S. B. Skenjana acted on his behalf. All reports read were unanimously accepted,

The sports organiser's report Mr. R. D. Molefe, was well received and it had several points that were later raised for discussions. Chief among them was the lack of control and discipline among chilaren during their competitions.

It is strongly felt that, although the constitution provides for some form of penalty in the event of

At Heilbron

The following football matches

ave been played by All Blacks

F.C., a club which is composed of

ame soccer veterans in Heilbron.

n February 18 they played an

interesting match at Heilbron against the Motherwell F.C. of

The second teams played well.

'Blacks" C trounced Nigel C, the

ore being 4-0 in favour of the

acks. Outstanding players were

latjies Radebe (645); Charles

Ibongoe and Young Mantoro, the

tarted. Within 20 minutes' time

Nigel had scored 2 goals. Half

me score was 2-1 in favour of

On the same day the Naughty

Boys F.C. of Heilbron played

igainst Basutoland Stars of Ve-

peniging; the B teams score being

-0 in favour of Naughty Boys

-Daniel Manzi

The "A" teams' score was 3-2 in

favour of Naughty Boys.

he Motherwells.

vigel.

Nigel Players



Manhattan Stars of Pimville at the recording t they are Sidney Ndebele; Gideon Nyembe; s "Oscar-Morse" Myungama (leader) and are the studios. From left to right they are Sidney Martin Stanford; Moses "Oscar-Morse" accompanying guitarist, John Tshuku du.

Manhattan Stars Of Pimville Plan Union-Wide

The Manhattan Stars, popular | Mr. Molefe reported that there stage and screen actors, led by are 106 teams under the league "Oscar-Morse" alias Moses Nku-Last year girls played 400 matches nwani Myungama of Pimville, are The Manhattaan Stars accom featured in the film "Zonk," has William Bain Callies, second f which he controlled; one third working on a Union-wide tour panied "Katz" Rathebe to an been aknowledged as one of the division. the part of teachers perhaps on support of The Savoy Club and a Swanson Film Studios during a appeared on the screen. are not taken to stamp out hooli- the tour.

VERDICT

The death of an African boxer [

after receiving a blow at the Bantu

Music Tour

eated speaker. "Mr. Molefe will with arrangements that two fare of being the first African group to has successfully made efforts to where they have sung and acted the Manhattans .- "Sticky."

tion Superintendent, introduced It is worthwhile remembering hat the six trophies competed for have all been donated by local Africans. The Zwane Motors as well as Selby Zwane trophies were won by S.A.P. second divi-

20 people gathered on the occasion

presentation of soccer trophies on

their own composition and sion, for the second and third arrangement. Their famous com- rounds respectively. The Alkaposition "Isitimela sase Pimville," waya floating trophy went to

hrough lack of co-operation on programme. The tour has solid audition arranged by The Donald best African compositions to have account of fear of being molested by pupil players. "But," said one Jive Records of Johannesburg Garden" and boast the privilege The Savoy Club of Johannesburg

eferee two-thirds if drastic steps well shows shall be given prior to have obtained a screen contract obtain an overseas contract for

boxing contest.

In the senior divisions the Home Sweepers F.C. won the J. Zwane and Sons trophy in the first round and they also won the Mahlangu Trophy in the second round. The biggest trophy, the B.N.F.A. K.O. Floating Trophy which has been donated by the officials of the * ZULUS, GIVEN ON DEATH OF BLACK

B.N.F.A. themselves, was won by

W. B. Callies and Home Sweepers

Presenting for the FIRST TIME in South Africa **300 CROWD AT TROPHY** THE Unlike last year, when less than CEREMONY FRICAN of the presentation of soccer and asked Mr F. Naser, Chairman trophies at the Baker Park Sports of the Non-European Affairs Com-Ground at Boksburg, this year's mittee, to deputise for the Mayor PAGEA Before the actual presentation February 18 was a proper success took place, a thrilling mach was Nearly all the officials of the Boks- played between S.A.P. and Wil-Ancient & Modern burg National Football Association liam Bain Callies and ended in a The most gigantic All-African show cord crowd of over 300 spectators. After the introduction of donors ever staged. According to the programme the Public School Scout Boys were to have met His Worship, called upon the local Sports Orga-

FEATURING WARRIORS 200 200

In their fascinating Call to Battle and Wedding Ceremony.

* CHOPIS.

The Colourful Troupe Accompan-ied by their Timbila.

* NDAUS.

Unique Acrobatic Performers With earth-shaking footwork.

* SHANGAANS.

Swift moving. High-stepping and spectacular.

* MANHATTAN BROTHERS

The Hottest Quartette in Africa before leaving for London.

ALSO MILLS CIGARETTE

£200 TALENT CONTEST Magnificent Floating Trophy WEMBLEY

STADIUM Commencing at 8.15 p.m. ON WED. FEB. 28 Booking at Bantu Men's Social

he fight, said both boxers were resident and a keen supporter of examined before the bout and all sport and Mr. Walaza, representative of the Commando Round found to be fit. It was a legitimate Tobaccos. blow to the face which knocked Sabi out.

the Mayor of Boksburg who, to- niser, Mr. A. X. Nompozolo to

gether with the Manager for Non- introduce the visitors who were

European Affairs Department, Mr. Messrs. F. Naser: Major J. C. Marais, did not attend due to un- Lemmer, District Commandant of

foreseen circumstances. There the Police and Mr. Botha, Welfare

upon Mr. A. E. C. Venske, Loca- Officer of Benoni.

Speakers were Mr. A. E. C Venske on behalf of the Manager for Non-European Affairs Depart-Van der Bijl ment; Mr. N. S. Mokgako; Mr Botha, Welfare Officer of Benoni. **Park Results** who outlined briefly the position in connection with sport in Benoni

Bophelong residents will not for- and mentioned that they also had get February 18 when the Early athletic championships which have Birds F.C. of Bophelong, van der attracted a big number of youths Bijl Park held the winners of the who otherwise would have been Germiston Central and District subject to mischief through lack Football Association Knock-out of something to do in their leisure Championship to a goal-less draw

The first 1951 general meeting of at Bophelong football ground. Mr. A. X. Nompozolo, sports

 Mphan'ele High School on March
 the Transvaal Bantu Rugby Union
 The Early Birds, captained by
 organiser, passed a vote of thanks

 23, 24 and 25 respectively.
 will be held at the B.M.S.C., Eloff
 J. J. Meje were on the offensive
 organiser, passed a vote of thanks

WEEKEND TENNIS Golden Rays of Lady Selborne last

Cricketers Win **Bantule Eleven**

recorded.

Pietersburg

17: Magwegwe 8 not out, At the 2nd mnings, the home team

The Bantule Cricket Club lost to the At eridgeville XI by 109 runs after having started well when they played a friendly match at the Pelandaba sports stadium on Sunday, February

Botha, Atteridgeville's captain, won he toss and his side batted first. They were seen by a record crowd of spectators collapse with 43 all out Botha 15 out and Moreosele 17 not out. Bantule replied with 57: Masemola

affairs, it was agreed to leave the

matter in the hands of the sports

organiser who will in turn record

such cases and report them to the

responsible committee. The com-

nittee, it was pledged, will have

o take immediate and severe steps

ganism among pupil players."

The elections were delayed on

account of nominees who declined

o accept office. In one case three

nominees in succession refused to

chairman; Mr. R. A. Grootboom

ice chairman; Mr. S. B. Skejana.

(by popular vote); Mr. G. Sekhali.

assistant; Mr. D. Jolobe, treasurer

(re-elected); Messrs. E. S. Mo-

theper. At 5 p.m. the "A" match khethi and J. Sandlana committee

members.

against such people.



Johannesburg Northern Happy Fighters F.C. "A" and "B" divi- The Methodists beat Vereeniging by put up a dramatic stand. Botha, avoiding a draw that seemed evident declared at 143 for 7. The visitors had o make 130 in one hour to win but the magnificent bowling of Moralo and Botha encouraged by their side's New York State State

4 for 6d.

Industria, Johannesburg.



Tshabalala 4 for 80; Dulamo 3 for not out 40; Dulamo b. Dulamo 4; Nqolase c Legodi b. Maruma 5; Vusc

Bantuje 2nd innings 20 all out:

Legodi 10; Mothlabi 8; Mbatha 1; Morolo 5 for 11 Botha 4 for 8. The same A.C.C. XI that beat B.C.C. will play the Coloured Uni-versals at the Coronation grounds Particle on Surday Mourb 4 Soccer Tour Bantule on Sunday, March 4. Soccer Results

stand. The following are this year's Men's Social Centre tournament on December 15, last year had a in Non-European boxing circles sequel in the Magistrate's Court as "Black Sjambok," died in last Thursday when an inquest was held by Mr. H. C. Hoppe. A without regaining consciousness.

verdict of accidental death was The verdict added that death was due to subdural haemorrhage


The boxer. Charles Sabe, known caused by a knock-out blow in the

RUGBY MEETING

SJAMBOK jointly. A member of the committee of The following are the officials of the Transvaal Non-European the B.N.F.A. who were present on Association for Professional this occasion:-P. C. Mbanjwa Boxing said that, Sabi was president; I. S. Nyashengo, vice-

knocked out in the seventh round of a ten-round middle-weight con- secretary; F. B. Mlaba, assistant test with Joe Maseko, known as "Jolting Joe." E. Dlamini; J. J. Ra-debe; R. C. S. Skakane; A. Stole

Mr. Peter Louis Wagner, of the and F. Mbuyisa. Also present South African Police, who refereed were Messrs, H. S. Shembe, an old



FELUNA TEETHING POWDERS are absolutely safe






THROUGH THE LYCEUM COLLEGE COURSES

Raise your earnings, easily and quickly, by studying with the Lyceum College. As an Educated man YOU will occupy the good positions with bigger salaries and benefits. Start earning to-day.

COURSES OFFERED BY THE LC.C. Standards Y, YI, YII, YIII (N.J.C.), X (N.S.C.), Matriculation. National Diploma in Commerce-Agricultural Diploma, Lower Diploma in Banto Studias, TasDond Exama, Bookkaeping, Accountancy, Business Methods and Commerce, Shorthand, Typewriting, Cees-sany Law, Marcantile Law, Secretarial Practice.

Afrikaans for Beginners, English for Beginners, Lasis, Journalism and Short Story Writing, Know Your Car (Machanics for the Layman), S.A. Nathre Law, Nathre Administration, Bantu Languages, Southers and Northers Sothe, Zele, Xhosa, Tawasa, Physiology and Hygiene Social Anthropology and Professional courses.





Nathaniel Ramokgopa. -T. T. Mapheto.

ham Maja; Borman Maja; and ter for discussion until Saturday defence. March 3.

discussion will be the perusal many dangerous shots. After half - By Abel Gonela. Sunday, February 25.

Part Proceeds in aid of the ALEXANDRA ANTI-T.B. FUND. *



Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa Location: Johannesburg ©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.